

Broj: 05/18

# NACRT STUDIJE UTICAJEA NA ŽIVOTNU SREDINU



---

**INVESTITOR:**

**“ŽITOPRERADA AD“ d.o.o. Cazin  
Podružnica br.1 Novi Grad**

**LOKACIJA:**

*Ravnice bb, Novi Grad*

**OBJEKAT:**

*Farma za tov junadi kapaciteta:  
2500 komada/turnusu*

---

Prijedor, maj 2018. godine



# RUDARSKO-TEHNOLOŠKI ZAVOD d.o.o.

Preduzeće za rudarsko-tehnološki razvoj i zaštitu na radu

Zanatska 9, 79101 Prijedor, BiH | Tel/Fax: 052/212-379, Mob: 065/667-530, 065/676-245 | E-mail: rtzavodpd@gmail.com



**PREDMET:** Nacrt studije uticaja na životnu sredinu za farmu za tov junadi

**NOSILAC**

**PROJEKTA:** "ŽITOPRERADA AD" d.o.o. Cazin  
Podružnica br. 1, Novi Grad

**ADRESA:** Ravnice bb, Novi Grad

**IZVRŠILAC:** "RUDARSKO-TEHNOLOŠKI ZAVOD" d.o.o. PRIJEDOR

**OBJEKAT:** Farma za tov junadi

**LOKACIJA**  
**OBJEKTA:** Zemljište označeno kao k.č. broj 1271/3, 1272/2, 1281, 1282/1, 1283/1,  
1284, 1285, 1287 i 1288 (novi premjer) K.O. Ravnice

**RADNI TIM:**

ZORAN GAČIĆ, dipl.inž.tehn. \_\_\_\_\_

Mr MLADEN M. DALMACIJA, dipl.inž.zaš.živ.sred. \_\_\_\_\_

VLADIMIR ŠERBULA dipl. inž. maš. \_\_\_\_\_

SLOBODAN SLIJEPEČEVIĆ, dipl. inž. šum. \_\_\_\_\_

HINDA TALUNDŽIĆ, bsc.inž.hemije. \_\_\_\_\_

IVANA ŽUNIĆ, dipl.inž.rud. \_\_\_\_\_

**DIREKTOR ZAVODA:**

DALMACIJA JADRANKA  
dipl. inž. maš.



## SADRŽAJ:

### 1. OPŠTI DIO ..... 7

1.1. Uvod .....	7
1.2. Polazne osnove za izradu studije.....	8
1.3. Priložena dokumentacija .....	10

### 2. TEHNIČKI DIO..... 12

2.1. Opis lokacije i područja mogućeg uticaja projekta na životnu sredinu.....	12
2.1.1.Kopija plana katastarskih parcela sa ucrtanim rasporedom svih objekata u .....	12
sastavu kompleksa farme .....	12
2.1.2.Podaci o potrebnoj površini zemljišta u m <sup>2</sup> za vrijeme izgradnje, sa opisom fizičkih 13 karakteristika i kartografskim prikazom odgovarajuće razmjere, kao i površine koje će biti obuhvaćene kada objekat bude izgrađen .....	13
Izgrađene tehnološke cjeline sa prikazanim površinama .....	13
2.1.3.Razlozi za izbor predmetne lokacije .....	14
2.1.4. Prikaz pedoloških, geomorfoloških, geoloških, hidrogeoloških i seismoloških.....	15
karakteristika terena .....	15
2.1.4.1.Pedološke karakteristike terena .....	16
2.1.4.2.Geomorfologija područja .....	18
2.1.4.3.Oblici reljefa.....	19
2.1.4.4.Geološke karakteristike terena .....	20
2.1.4.5.Seizmološke karakteristike terena .....	22
2.1.5.Podaci o izvorištu vodosnabdijevanja (udaljenost, kapacitet, ugroženost, zone.....	23
sanitarne zaštite) i podaci o osnovnim hidrološkim karakteristikama .....	23
2.1.5.1. Izvorišta vodosnabdijevanja, zone sanitarne zaštite.....	24
2.1.5.2.Hidrološke karakteristike .....	25
2.1.6.Prikaz klimatskih karakteristika sa odgovarajućim meteorološkim pokazateljima ....	26
2.1.6.1.Sunčev zračenje.....	27
2.1.6.2.Temperatura vazduha .....	27
2.1.6.4.Padavine .....	28
2.1.6.5.Vjetar.....	30
2.1.7. Opis flore i faune, prirodnih dobara posebne vrijednosti (zaštićenih) rijetkih i .....	31
ugroženih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa i vegetacije .....	31
2.1.7.1.Flora .....	31
2.1.7.2.Fauna .....	32
2.1.8. Pregled osnovnih karakteristika pejzaža .....	33
2.1.8.1Antropogeni pejzaž .....	33
2.1.8.2.Antropogeni – prirodni pejzaž (kombinovani).....	34
2.1.8.3.Prirodni (divlji) pejzaž .....	34
2.1.9. Pregled prirodnih dobara posebnih vrijednosti, nepokretnih kulturnih dobara.....	34
2.1.10.Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovništva i demografskim karakteristikama u ..	34
odnosu na objekte i aktivnosti.....	34
2.1.11. Podaci o postojećim poslovnim, stambenim i objektima infrastrukture, uključujući i ..	37
saobraćajnice .....	37



# RUDARSKO-TEHNOLOŠKI ZAVOD d.o.o.

Preduzeće za rudarsko-tehnološki razvoj i zaštitu na radu

Zanatska 9, 79101 Prijedor, BiH | Tel/Fax: 052/212-379, Mob: 065/667-530, 065/676-245 | E-mail: rtzavodpd@gmail.com



2.1.12. Podaci o drugim zaštićenim područjima, područjima predviđenim za naučna istraživanja, o arheološkim nalazištima i posebno osjetljivim područjima.....	37
2.2.Prikaz i ocjena postojećeg stanja životne sredine koja bi mogla biti izložena značajnim uticajima projekta, uključujući podatke o njenom postojećem opterećivanju .....	37
2.2.2.Stepen zagadenosti vazduha osnovnim i specifičnim zagađujućim materijama.....	38
2.2.3.Nivo saobraćajne i industrijske buke .....	41
2.2.4.Nivo jonizirajućih i nejonizirajućih zračenja .....	45
2.2.5.Kvalitet površinskih voda i ugroženost otpadnim vodama industrije, naselja i poljoprivredne proizvodnje .....	45
2.2.6.Nivo podzemnih voda, pravci njihovog kretanja i njihov kvalitet.....	46
2.2.7. Bonitet i namjenu korišćenja zemljišta i sadržaj štetnih i otpadnih materija u zemljištu .....	46_Toc514156167
2.3.1. Opis fizičkih karakteristika cijelog projekta i uslove upotrebe zemljišta u toku gradnje i rada pogona postrojenja predviđenih projektom.....	47
2.3.3.Prikaz vrste i količine potrebne energije i energenata, vode, sirovina, potrebnog materijala za izgradnju i drugo.....	49
2.3.4.Prikaz vrste i količine ispuštenih gasova, vode i drugih tečnih i gasovitih otpadnih materija, posmatrano po tehnološkim cjelinama, uključujući: emisije u vazduh, ispuštanje u vodu i zemljište, buku, vibracije, svjetlost, toplotu, zračenja (jonizujuća i nejonizujuća) ..	49
2.3.4.1. Emisije u vazduh .....	49
2.3.4.2.Otpadne vode.....	50
2.3.4.3.Buka .....	51
2.3.4.4.Otpad .....	52
2.3.5. Identifikacija vrsta i procjena količine mogućeg otpada, prikaz tehnologije tretiranja (prerada, reciklaža, odlaganje) svih vrsta otpadnih materija.....	54
2.3.5.2. Emisije u vodu.....	55
2.3.5.3. Emisije u vazduh i kvalitet vazduha.....	55
2.4. Opis mogućih uticaja projekta na životnu sredinu i pojedine njene elemente, u toku i nakon realizacije projekta, u redovnim i vanrednim okolnostima, uključujući i moguće kumulativne uticaje .....	56
2.4.1. Kvalitet vazduha, vode, zemljišta, nivoa buke, intenziteta vibracija, zračenja, flore i faune .....	56
Uticaji na kvalitet vazduha.....	56
Uticaji na kvalitet vode .....	57
2.4.2.Uticaj na zdravlje stanovništva .....	59
2.4.3.Uticaj na meteorološke parametre i klimatske karakteristike .....	59
2.4.4.Uticaj na ekosistem .....	60
2.4.5.Uticaj na naseljenost, koncentraciju i migracije stanovništva.....	60
2.4.6. Promjena namjene i korišćenje površina (izgrađene i neizgrađene površine, upotreba poljoprivrednog zemljišta) .....	60
2.4.7. Promjene u komunalnoj infrastrukturi .....	60
2.4.8. Promjene na prirodnim dobrima posebnih vrijednosti i kulturnim dobrima i njihovoj okolini, materijalna dobra uključujući kulturno-istorijsko i arheološko naslijeđe .....	61
2.4.9. Promjena pejzažnih karakteristika područja .....	61
2.4.10.Promjena međusobnih odnosa gore navedenih faktora.....	61
2.4.11.Metode predviđene za procjenu uticaja na životnu sredinu .....	61
2.4.12.Opis direktnih uticaja, kao i indirektni, sekundarni, kumulativni, kratkotrajni, srednji i dugotrajni, stalni i privremeni, pozitivni i negativni uticaji.....	62



# RUDARSKO-TEHNOLOŠKI ZAVOD d.o.o.

Preduzeće za rudarsko-tehnološki razvoj i zaštitu na radu

Zanatska 9, 79101 Prijedor, BiH | Tel/Fax: 052/212-379, Mob: 065/667-530, 065/676-245 | E-mail: rtzavodpd@gmail.com



2.4.12. Opis svih uticaja.....	62
2.5.Specifikacija i opis mjera za sprečavanje, smanjivanje ili ublaživanje štetnih uticaja na životnu sredinu .....	63
2.5.1. Mjere za sprečavanje ili smanjenje emisija u vazduhu radne i životne sredine u toku rada farme.....	63
2.5.2.Mjere za sprečavanje emisija u vodu i mjere za zaštitu zemljišta .....	64
2.5.3.Mjere za sprečavanje ili smanjenje emisija buke .....	64
2.5.4.Mjere za upravljanje otpadom .....	64
2.5.5.Mjere za smanjivanje neugodnih mirisa prilikom skladištenja i upotrebe stajnjaka... .....	65
2.5.6. Mjere zaštite zdravlja i socijalne zaštite (zdravstvena zaštita i sanitacija) .....	66
2.5.2. Mjere koje se preuzimaju u slučaju incidenta .....	67
2.5.3. Planovi i tehnička rješenja zaštite životne sredine (reciklaža, tretman i dispozicija otpadnih materijala, rekultivacija, sanacija).....	68
2.5.4. Druge mjere koje mogu uticati na sprečavanje ili smanjivanje štetnih uticaja .....	69
na životnu sredinu .....	69
2.6. Program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku i nakon realizacije projekta.....	70
2.6.1.Parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi štetni uticaji na životnu sredinu .....	70
2.6.2.Mjesta, način i učestalost mjerjenja utvrđenih parametara .....	71
2.7. Pregled glavnih alternativa koje je nosilac projekta razmatrao i navođenje razloga za izabranu rješenje, s obzirom na uticaj na životnu sredinu.....	72
2.7.1.Uporediti glavne uticaje na životnu sredinu svake od alternativa sa uticajima predloženog projekta .....	72
2.8. Usklađenost projekta sa Republičkim strateškim planom zaštite životne sredine, drugim planovima na osnovu posebnih zakona i planovima i programima zaštite životne sredine jedinica lokalne samouprave na koje se projekat odnosi i interpretaciju odgovarajućih dijelova tih elemenata.....	72
2.9. Podaci o eventualnim teškoćama na koje je naišao nosilac projekta prilikom prikupljanja potrebnih podataka.....	72
<b>3. ZAKLJUČAK .....</b>	<b>73</b>
3.1.Konstatacija da li se realizacijom ovog projekta mogu ili ne mogu obezbijediti .....	73
potrebni uslovi za zaštitu životne sredine .....	73
3.2.Konstatacija da li je projekat svojom funkcijom i tehničkim rješenjima bezbjedan u smislu uticaja na životnu sredinu .....	73
3.3.Prijedlog stalne kontrole parametara relevantnih za uticaj rada objekta na životnu .....	73
sredinu .....	73
3.4.Prijedlog nosiocu projekta i organu nadležnom za zaštitu životne sredine u smislu .....	74
daljih postupaka.....	74
<b>4. NETEHNIČKI REZIME .....</b>	<b>75</b>
<b>5. ANEKSI .....</b>	<b>76</b>
5.1. Izvori podataka.....	77
5.2. Opšta dokumentacija .....	79



RUDARSKO-TEHNOLOŠKI ZAVOD d.o.o.

Preduzeće za rudarsko-tehnološki razvoj i zaštitu na radu

Zanatska 9, 79101 Prijedor, BiH | Tel/Fax: 052/212-379, Mob: 065/667-530, 065/676-245 | E-mail: rtzavodpd@gmail.com



# 1. OPŠTI DIO



## 1. OPŠTI DIO

### 1.1. Uvod

Imajući u vidu zakonske odredbe, *Rješenje o utvrđivanju obaveze sprovodenja procjene uticaja na životnu sredinu*, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, obaveza Investitora je da izradi *Studiju uticaja na životnu sredinu* sa svim identifikacijama, analizom i ocjenom direktnih i indirektnih uticaja tokom rada farme za tov junadi.

Studija uticaja se odnosi na farme za tov junadi koja se nalazi na teritoriji opštine Novi Grad, a analizom su obuhvaćeni sljedeći elementi i faktori:

- Ljudi, flora i fauna,
- Zemljište, voda, vazduh, klima i pejzaž,
- Materijalna dobra i kulturno naslijeđe,
- Međudjelovanje prethodno navedenih faktora.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske je na osnovu člana 67. Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 71/12 i 79/15) i člana 5. Pravilnika o uslovima za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 28/13) i Rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine broj 17-E/09 od 20.02.2017. godine na osnovu kojeg je izdata Licenca, ovlastilo firmu "RUDARSKO-TEHNOLOŠKI ZAVOD" d.o.o. Prijedor za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine.

Na osnovu istog Rješenja, a povodom Zahtjeva nosioca projekta "ŽITOPRERADA AD" d.o.o. Cazin, Podružnica 1, Novi Grad, kojim se traži izrada Studije uticaja na životnu sredinu za farmu za tov junadi, "Rudarsko-tehnološki zavod" d.o.o. Prijedor u nastavku daje Nacrt studije o mogućem uticaju prilikom korištenja iste na životnu sredinu, prema dostavljenoj dokumentaciji.

Cilj Nacrta studije je procjena mogućeg uticaja na životnu sredinu navedenog projekta prilikom korištenja farme za tov junadi i davanje preporuka u cilju usklađivanja tehničko-tehnoloških rješenja sa zakonski propisanim normama za parametre zagadenja životne sredine.

Uloga Studije uticaja na životnu sredinu u sistemu zaštite životne sredine je višestruka, ali je primarna i prevashodna preventivna uloga. Studije se rade kako bi se zaustavila dalja



degradacija životne sredine, spriječio uvoz i uvođenje zastarjelih i tzv. "prljavih" tehnologija i postrojenja koji su veliki i potencijalno opasni zagađivači životne sredine, kao i da bi se spriječili akcidenti ili udesi širih razmjera.

## 1.2. Polazne osnove za izradu studije

Predmetni Nacrt studije je urađen u skladu sa odredbama *Uputstva o sadržaju Studije uticaja na životnu sredinu* ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 108/13) i stavovima 2., 3. i 4. člana 68. Zakona o zaštiti životne sredine.

Rad na izradi Studije uticaja na životnu sredinu obuhvata sljedeće zadatke:

- Sakupljanje relevantne dokumentacije koja će poslužiti u izradi *Studije* uticaja na životnu sredinu i to: topografskih podloga, tematskih karti područja, prethodno urađenih studija i analiza za predmetno područje, strateških studija i planova zaštite na državnom i entitetskom nivou,
- Identifikaciju postojećeg stanja životne sredine i mogućih uticaja na životnu sredinu,
- Kvantifikaciju mogućih uticaja i posljedica na životnu sredinu,
- Kvalitativnu i kvantitativnu analizu uticaja na životnu sredinu,
- Učešće na javnoj raspravi u matičnoj opštini u kojoj se nalazi farma na kojoj će zainteresovane službe, organizacije i pojedinci biti u mogućnosti da iskažu svoje stavove, prijedloge i primjedbe, a konsultant će iste u realnoj i razumnoj mjeri ugraditi u predmetni dokument,
- Izradu plana zaštite životne sredine od potencijalnih negativnih uticaja tokom eksploatacije,
- Izradu plana monitoringa životne sredine tokom izgradnje i eksploatacije,
- Izradu odgovarajuće dokumentacije precizirane ovim projektnim zadatkom.

Nosilac projekta se obavezuje da će firmi "RUDARSKO-TEHNOLOŠKI ZAVOD" d.o.o. Prijedor, dostaviti svu dokumentaciju koja je neophodna za izradu predmetne Studije.

"RUDARSKO-TEHNOLOŠKI ZAVOD" d.o.o. Prijedor se obavezuje da će u svom radu koristiti postojeću tehničku dokumentaciju u vezi sa predmetnim projektom, kao i do sada izrađene Studije i analize uticaja za područje na kome se predmetni objekat nalazi, Nacionalni plan aktivnosti na zaštiti i unapređenju životne sredine (NEAP), kao i zakone,



# RUDARSKO-TEHNOLOŠKI ZAVOD d.o.o.

Preduzeće za rudarsko-tehnološki razvoj i zaštitu na radu

Zanatska 9, 79101 Prijedor, BiH | Tel/Fax: 052/212-379, Mob: 065/667-530, 065/676-245 | E-mail: rtzavodpd@gmail.com



propise, pravilnike i uputstva koja regulišu aktivnosti u vezi planiranja i projektovanja predmetnog objekta i aktivnosti na zaštiti i unapređenju životne sredine.

Osnovni zadatak i cilj analiza vezanih za procjenu uticaja na životnu sredinu je da jasno prikaže sve potencijalne uticaje izgradnje na životnu sredinu kao i da predviđi potrebne mјere zaštite i sistem praćenja.

Na osnovu Rješenja, broj 15.04-96-111/17, izdatog, dana 16.01.2018. godine, od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske o utvrđivanju obaveze sprovođenja procjene uticaja i pribavljanja Studije uticaja na životnu sredinu prilikom korištenja farme za tov junadi, donesenog na osnovu člana 66. Zakona o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", broj 71/12 i 79/15), člana 2. Pravilnika o projektima za koje se sprovodi procjena uticaja na životnu sredinu i kriterijumima za odlučivanje o potrebi sprovođenja i obimu procjene uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 124/12) i člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 13/12), nosilac projekta je pokrenuo proceduru procjene uticaja na životnu sredinu.

Radi sprovodenja procedure prethodne procjene uticaja na životnu sredinu zahtjev sa dokumentacijom je dostavljen na mišljenje sljedećim subjektima:

- *Ministarstvu zdravljia i socijalne zaštite,*
- *Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,*
- *Republičkom zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasleđa i*
- *Opštini Novi Grad.*

Od navedenih subjekata, u Zakonom predviđenom roku, svoje mišljenje poslali su:

- *Ministarstvo zdravljia i socijalne zaštite* - Stručno mišljenje broj: 11/08- 012-566/17 od 18.12.2017. godine,
- *Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede* - Stručno mišljenje broj: 12.03.5-330-4688/17 od 20.12.2017. godine i
- *Opština Novi Grad* - Stručno mišljenje broj: 03/12-37-11/17 od 25.12.2017. godine.



### 1.3. Priložena dokumentacija

1. Rješenje o utvrđivanju obaveze sprovođenja procjene uticaja i izradi Studije uticaja na životnu sredinu farme za tov junadi, iz dato od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske;

**Broj:** 15.04-96-111/17

**Datum:** 16.01.2018. godine

2. Zemljišnoknjižni izvadak, izdat od strane Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, područna jedinica Novi Grad;

**ZK uložak:** 21;

**Datum:** 10.12.2015. godine

3. Posjedovni list-izvod, broj 1679/5, izdat od strane Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, područna jedinica Novi Grad;

**Broj:** 21.33-952.1-1006/2015

**Datum:** 10.12.2015. godine

4. Kopija katastarskog plana, izdatog od Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, područna jedinica Novi Grad;

**Katastarska opština:** Ravnice

**Novi Grad,** 15.12.2015. godine

5. Izvještaj o mjerjenjima kvaliteta vazduha i buke na lokaciji farme za tov junadi, izrađen od strane "RUDARSKO-TEHNOLOŠKI ZAVOD" d.o.o. Prijedor, maj 2018. godine;

6. Zapisnik o izvršenoj analizi vode iz bunara izrađen od strane JZU "INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO REPUBLIKE SRPSKE", Banja Luka, april 2018. godine.

Farma za tov junadi je 80-tih godina prošlog vijeka kada je krenula sa radom u sastavu AIPK ZEMLJORADNIČKE ZADRUGE "BOSANSKI NOVI" raspolagala svom potrebnom projektom dokumetacijom, pratećim dozvolama i saglasnostima kao što su Vodna, Protivpožarna, Poljoprivredna i Elektroenergetska saglasnost. Za pribavljanje navedenih dozvola i saglasnosti novom vlasniku "ŽITOPRERADA AD" d.o.o. Cazin, Podružnica br.1, Novi Grad nadležni organi traže između ostalog i ekološku dozvolu.

Sklopljeni ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji i izvršavanju obaveza predviđenih ugovorom:

V.S. "Veterinarija" d.o.o. Novi Grad

J.U. „VETERINARSKIZAVOD“ Bihać

“SANITACIJA” d.o.o. Sarajevo



**RUDARSKO-TEHNOLOŠKI ZAVOD d.o.o.**

Preduzeće za rudarsko-tehnološki razvoj i zaštitu na radu

Zanatska 9, 79101 Prijedor, BiH | Tel/Fax: 052/212-379, Mob: 065/667-530, 065/676-245 | E-mail: rtzavodpd@gmail.com



## 2. TEHNIČKI DIO


## 2. TEHNIČKI DIO

### 2.1. Opis lokacije i područja mogućeg uticaja projekta na životnu sredinu

Farma za tov junadi "ŽITOPRERADA AD" d.o.o. Cazin, Podružnica br.1, Novi Grad, nalazi se u Ravnicama, opština Novi Grad, na zemljištu označenom kao k.č. broj 1271/3, 1272/2, 1281, 1282/1, 1283/1, 1284, 1285, 1287 i 1288 (novi premjer) K.O. Ravnice, Novi Grad. Farma je smještena u neposrednoj blizini magistralnog puta M-14 Novi Grad - Kostajnica.

Parcela je pravilnog oblika. Teren na lokalitetu je ravan, uređen i pogodan za korištenje predmetnog objekta. Farmi se pristupa sa lokalnog asfaltiranog seoskog puta koji je povezan sa gore navedenim magistralnim putem.

#### 2.1.1. Kopija plana katastarskih parcela sa ucrtanim rasporedom svih objekata u sastavu kompleksa farme



Slika br.1. Kopija katastarskog plana



## **2.1.2. Podaci o potrebnoj površini zemljišta u m<sup>2</sup> za vrijeme izgradnje, sa opisom fizičkih karakteristika i kartografskim prikazom odgovarajuće razmjere, kao i površine koje će biti obuhvaćene kada objekat bude izgrađen**

### **Izgradene tehnološke cjeline sa prikazanim površinama**

Pogon i postrojenje za tov junadi:

Pet objekata gabarita (72,50 m x 25,50 m), ukupna P = 9243,75 m<sup>2</sup>

Upravna zgrada, spratnosti P+0, čija je površina P = 160 m<sup>2</sup>.

U okviru zgrade nalaze se: uprava, portirnica, kancelarije, kolska vaga, prostor za odmor radnika i ishranu, kuhinja, garderoba i kupatilo.

Nadstrešnica sa radionom se nalazi pored šest silo trančeva, površine P = 210 m<sup>2</sup>

#### Trenč silažnici

Predviđeni su za smještaj silažne hrane i podjeljeni su na šest silažnika. Silažnici su dimenzija: 45,0 x 12,20 ukupne površine P = 3294 m<sup>2</sup>. Namjenjeni su za smještaj (silaže cijele stabljike kukuruza, silaže trave i žitarica, sjenaže lucerke i dr.)

Mašinska radionica je spratnosti P+0, površine P = 40 m<sup>2</sup>.

Nadstrešnica za smještaj baliranog sijena za ishranu junadi na farmi.

Na farmi postoje dve nadstrešnice za smještaj sijena dimenzija 30,0 x 15,0; ukupne površine sijenarnika iznose P = 900 m<sup>2</sup>.

#### Trafostanica i Agregatska stanica

Trafostanica i agregatska stanica su smještene preko puta štala za tov junadi. Trafostanica nije u funkciji, te se snabdijevanje električnom energijom vrši preko obližnje lokalne trafostanice. Agregatska stanica služi za napajanje električnom energijom farme u slučaju prekida napajanja sa trafostanicom.


Površina trafostance iznosi P = 12 m<sup>2</sup>, a agregatske stanice P = 25 m<sup>2</sup>. Agregatska stanica je snage 125 kVA.

#### Laguna za izdubravanje

Ispod štala nalazi se lagune za izdubravanje. Površina velikih laguna za izdubrivanje iznosi P = 2400 m<sup>2</sup>.

#### Gabariti laguna:

- Velike lagune (prelivna i upojna): 25 x 50 x 5 m
- Mala lagona povezana sa pužnim transporterom: 5 x 6 m



Slika br.2. Satelitski snimak farme za tov junadi

### 2.1.3. Razlozi za izbor predmetne lokacije


Nositelj projekta smatra da ponuđena rješenja u pogledu lokacije, tehnologije i sirovina koje se koriste u samom tehnološkom procesu zadovoljavaju tražene kriterijume zaštite životne sredine.

Razlog za izbor ove lokacije je blizina saobraćajnice (magistralni put M-14 Novi Grad - Kostajnica), neugrožavanje životne sredine. Još od 80-tih godina prošlog vijeka predmetna parcela se koristila od strane drugih vlasnika za potrebe farme.

Za eventualnu drugu lokaciju, bilo bi potrebno uraditi nova istraživanja što bi dovelo do povećanja troškova svih neophodnih istraživanja i radova.

## 2.1.4. Prikaz pedoloških, geomorfoloških, geoloških, hidrogeoloških i seizmoloških karakteristika terena

Novi Grad je smješten na ušću rijeke Sane u Unu, na važnoj raskrsnici puteva iz Panonske nizije prema planinsko-kotlinskoj oblasti Dinarskog planinskog sistema. Leži na samom  $45^{\circ}$  sjeverne geografske širine, na nadmorskoj visini od 122 metra. Grad je smješten na desnoj obali Une i na obje strane rijeke Sane, bolje rečeno na dvije geomorfološke cjeline: u aluvijalnim dolinama Une i Sane i brežuljkastim padinama Grmeča i Kozare. Površina urbanog područja grada iznosi  $13,31 \text{ km}^2$ , a ukupna površina katastarske opštine  $26,5 \text{ km}^2$ . Na sjeverozapadu, graniči tokom rijeke Une s Hrvatskom, a na jugu i jugozapadu sa seoskim naseljima Rudice, Čađavica i Crna Rijeka. Na istočnoj strani sa selima Maslovare, Blagaj, Suhača, Hozići, Donji Agići (Čelopek), Gornji Agići, Japra i Blagaj Rijeka, a na sjeveru sa selima Poljavnice i Mazić.



Slika br.3. Geografski položaj opštine

Novi Grad se nalazi na sjeveru Bosne i Hercegovine, na ušću Sane u Unu. Grad se nalazi, respektivno, na sljedećim geografskim koordinatama:  $45^{\circ} 2' 45''$  sjeverne geografske širine i  $16^{\circ} 22' 49''$  istočne geografske dužine. Više od 90% površine opštine i 60% stanovništva novogradske opštine pripada ruralnom području. Novogradska sela predstavljaju spoj oaza zelenila, mira i ekološki čiste i zdrave sredine, i starih seoskih imanja, starinskih kuća brvnara i šeperuša, mlinova vodeničara, starinskih tkalačkih stanova, izvorne narodne nošnje i



običaja, starih muzičkih instrumenata i gastronomije, te tako predstavljaju pravi raj za ljubitelje prirode i sela.

#### **2.1.4.1. Pedološke karakteristike terena**

Na teritoriji opštine ima preko dvadeset vrsta zemljišta koja se po rasprostranjenosti mogu svrstati u šest tipova.

Pedološki pokrivač je veoma heterogen, što je posljedica mineraloško-petrografske građe, klimatskih prilika, geomorfoloških, vegetacionih i hidroloških uslova sredine i antropogenog djelovanja. Ovi pedo-činioci prožimaju se u djelovanju, ali u svakom konkretnom slučaju jedan od njih može imati prevagu nad ostalim. Svi tipovi zemljišta novogradske opštine pripadaju automorfnom redu, najkрупnijoj sistematskoj jedinici u klasifikaciji zemljišta. Zemljište ovog reda odlikuje se normalnim vlaženjem samo pod uticajem atmosferskih padavina. Izuzetak čine aluvijalno - deluvijalna zemljišta pored Une, Sane i njihovih najvećih pritoka koja pripadaju hidromorfnom redu zemljišta, navlažuju se pod uticajem dopunske vlage iz podzemlja, a rjeđe i poplava.

Za poljoprivrednu proizvodnju najveću vrijednost imaju aluvijalna zemljišta, pa ćemo ih prve i prikazati. Aluvijalna karbonatna zemljišta čine aluvijalne ravni i riječne terase Une, Sane, Japre, Strižne i doline nekih potoka, kao i riječne ade. Zajednička im je karakteristika da su od površine karbonatna, ali dubinski slojevi mogu biti i od beskarbonatne trošine. Prema mehaničkom sastavu dosta variraju, što zavisi od udaljenosti od riječne obale i visine riječne terase. Preovlađuju ilavasta i glinovita zemljišta. Pri bregovitim podnožjima su i sušenija, a u depresijama i na zaravnjenim ušćima rječica i potoka zamočvarena zbog bočne filtracije iz vodotoka. U dolini rječice Vojskove prelaze u aluvijalno deluvijalna zemljišta gdje bregovita podnožja postepeno padaju prema dolini toka, pa su izvan domašaja poplava. Debljina im se kreće od 130 do 270 centimetara. Najpovoljnija su za razvoj poljoprivrede uz primjenu fosfornih i kalijevih đubriva. Žutosmeđa zemljišta su najprostranjenija zemljišta na kompletnom slivu rječice Japre i na desnoj obali rijeke Sane. Rasprostiru se na nadmorskoj visini od 120 do 300 metara, a matični supstrati su im permski škriljci i pješčari. Ovo su duboka i srednje duboka zemljišta, vrlo rijetko plitka, što se može tumačiti lakin trošenjem matičnog supstrata. Obično su nepotpuna i slabo drenirana, imaju plavast mehanički sastav, a smeđa bojam dolazi od matičnih stijena. Dubina im se kreće i do 160 centimetara.



Humoznost je slabo izražena i u sebi nemaju fosfora. Zbog efektivne dubine dijelom se koriste kao ratarske površine, a drugi dio je pod šumom i pašnjacima vegetacijom. Smeđa duboka zemljišta zahvataju 70% sliva rječice Vojskove na nadmorskoj visini od 130 do 300 metara po mehaničkom sastavu su plavaste gline, dosta su porozne i znatne površina su pod oranicama i pašnjacima. Dubina im se kreće do 130 centimetara, fosforom su slabo opskrbljena, a na površinu veoma rijetko izbjiga matična stijena. Crvenice, rendzine i deluvijalna zemljišta rasprostanjena su u selima Rašće, Velika Rujiška i Gornji Matavazi. Ova zemljišta imaju veliku sličnost sa prethodnim jer im ona prethode u razvoju. Crvenice i rendzine su slabo humozne, a debljina im je do 110 centimetara. Najintenzivnije se koriste kao oranice jer ispunjavaju osnovni preduslov za obradu, a to je dubina. Slabo su drenirana, što nije smetnja u njihovoj obradi, i izuzetno su siromašna fosforom. Deluvijalna zemljišta su vezana za nastanak vrtača. Njihove osobine zavise od prethodnih zemljišta koja se erozivnim procesima stalno prenose u niže dijelove. Zbog deponovanja okolnog zemljišta dubina im je moćna i do 170 centimetara. Pretežno se obrađuju, a strane vrtače su različite dubine, ovisno od ekspozicije i vegetacijskog pokrova. Prozračna su i dobro drenirana jer se voda brzo ocjeđuje te nema štetnog uticaja. Rendzine, smonice i smeđa zemljišta najrasprostranjenija su u centralnim i istočnim dijelovima Potkozarja. Rendzine se prostiru u selima Velika i Mala Žuljevica i Petkovac. Sastav im varira, što se najviše odnosi na sadržaj humusa, a dubina im je oko 110 centimetara. Smonice se prostiru u Donjem i Gornjem Vodičevu, Pruscima i južnim padinama prema rijeci Sani. Zbog teškog glinovitog sastava, posebno dubljih horizonata, usporeno je kretanje podinske vlage, što ima za posljedicu suvišnu vlagu u podnožju padina i uvala, te stvara izvorišta i klizišta. Slabo su humozne, teške i ljepljive, a dubina im je oko 130 centimetara. Smeđa tla na laporima pokrivaju sela Kalendere, Poljavnice, Prusce i dijelove sela Dobrljina i Svodne. Dubina im je do 120 centimetara i podložnija su eroziji. Teškog su glinovitog sastava pa su nepropustljiva, a posljedica su toga močvarna glejna tla u nižim nadmorskim visinama. Dobrim dijelom se koriste kao ratarske površine dok je drugi dio pod pašnjacima. Smeđa zemljišta na glinama i pješčarima su duboka i glinovitog sastava, posebno u dubljim horizontima. Smeđa zemljišta na glinama rasprostranjena su u selima Svodna, Devetaci, Velika Žuljevica, dijelu Poljavnica i istočno od rječice Strižne. Najčešće su rasprostranjena na obroncima ovog brdovitog područja. Imaju veliku dubinu do 200 centimetara pa se iskorišćuju za ratarstvo, a znatan je dio pod pašnjacima.



Smeđa zemljišta na pješčarima rasprostranjena su rubnom, istočnom i sjeveroistočnom dijelu Potkozarja, prema planini Kozari. Zbog prirode matične stijene ova tla su plavastog do glinovitog sastava. To su pretežno kisela zemljišta, pa su najpogodnija za šumske površine. Otud je i razumljiva veoma velika zastupljenost šumskih kompleksa, pretežno bukove i hrastove šume. Dubina se kreće do 150 centimetara, ali su zbog nagnutosti terena dobro drenirana te brzo gube vlagu.

#### **2.1.4.2. Geomorfologija područja**

Prostor novogradske opštine smješten je na prelazu iz Panonske nizije prema planinsko-kotlinskoj oblasti Dinarskog sistema na samom  $45^{\circ}$  sjeverne geografske širine čija nadmorska visina ne prelazi 470 metara. Prostor ima oblik pravougaonika izduženog smjera od jugozapada prema sjeveroistiku. Cjelokupan prostor vezan je za srednji i donji tok rijeke Une i donji tok rijeke Sane koje su svojim tokovima predodredile veoma značajan položaj ove opštine. U reljefnom pogledu novogradska opština obuhvata dvije geomorfološke cjeline: aluvijalne ravni Une i Sane i brežuljkaste padine planina Grmeča i Kozare. Površina novogradske opštine od 470 km po svom prirodno-geografskom položaju vezana je za riječne tokove Une i Sane koji su joj od davnina davali veliki značaj kada su u pitanju komunikacijske veze od Panonske nizije prema unutrašnjosti Dinarskog planinskog prostora. Komunikacijska udaljenost Novog Grada od Zagreba, na sjeveru, iznosi svega 135 km, a od Banjaluke, na jugu, svega 90 km. To su ujedno i pravci koji spajaju ovaj prostor sa Srednjom Evropom, na sjeveru, i Mediteranom, na jugu. Na zapadu ta veza sa Jadranskim morem ide preko Bihaća i Splita, a na istoku sa jugoistočnom i istočnom Evropom preko Beograda, dolinom rijeke Une i tokom rijeke Save. Već je pomenuto da teritorija novogradske opštine ima oblik pravougaonika čija je dužina jugozapad-sjeveroistok 32 km, a širina sjeverozapad-jugoistok oko 14 km. Novogradska opština graniči sa Republikom Hrvatskom u sjeverozapadnom dijelu dolinom rijeke Une, pa je ova granica i prirodna. U jugozapadnom dijelu graniči tokom rijeke Une i sa Federacijom Bosne i Hercegovine, a u ostalom dijelu sa pet susjednih opština Republike Srpske. U južnom dijelu graniči sa opštinama Krupa na Uni i srpskom opštinom Sanski Most, a na istoku sa opštinama Prijedor i Kozarska Dubica. Sa opštinom Srpska Kostajnica, koja se izdvojila iz opštine Novi Grad 1995. godine, graniči na sjeveroistoku.



### 2.1.4.3. *Oblici reljefa*

U tektonskom pogledu predio novogradske opštine pripada sjeverozapadnom dijelu Dinarskog planinskog sistema sa svim njegovim obilježjima od samog nastanka do najmladih tektonskih pokreta. Ovaj predio po svojoj starosti pripada kenozoiku, najkraćoj eri geološke istorije Zemlje u koju spada i geološka današnjica. Iako najmlađa geološka era, ona je i najnemirnija jer su u kenozoiku nabrane i definitivno formirane najmlađe vjenačne planine. To je poznata alpska orogeneza, krajem krede i početkom paleocena označena laramijskom fazom kada dolazi do intenzivnog nabiranja, izdizanja a dijelom i do navlačenja starijih sedimenata. Tada se formira prvobitni izgled budućih paleogenih i neogenih basena. U ovom području prostiralo se Tetis more koje je prekrivalo spoljni obod Alpa, dijelove Pirineja. Jadransko more i spoljašnje Dinaride (4,257- 260). Na prostoru Lješljanskog basena dolazi do prekida sedimentacije, koja se nastavlja tek početkom eocena, kada se talože marinski i flišni sedimenti, što je potrajalo sve do kraja eocena. Krajem eocena i početkom oligocena nastupa pirinejska faza orogenih pokreta kada su nastali Pirineji, po kojima je i sama faza dobila ime. U drugoj polovini miocena Tetis more je prepolovljeno na dva dijela: zapadni i istočni. Od njega je bilo odvojeno Panonsko more - Paratetis mlađim vjenačnim planinama (Alpe, Dinari-di) koje su se bile izdigle. Paratetis se prostirao od Alpa, na zapadu, do Aralskog jezera, na istoku. Današnji brežuljkasto-brdoviti predjeli novogradske opštine do nadmorske visine od 400 metara bili su prekriveni morem (4,264 -270). Tokom prethodne faze taloženi su gruboklastični sedimenti koji zapunjavaju depresiju. Potom dolazi do intenzivnog nabiranja i uzdizanja u vrijeme savske faze alpskog orogenog ciklusa, kada je formiran Panonski basen čiji južni obod čini i novogradsko područje. Štajerska orogena faza predstavlja nastavak Alpske orogeneze u miocenu, kada se zajedno sa orogenim pokretima javljaju i epirogena kolebanja (4,272 - 279). U toku orogene faze uzdignut je obod Lješljanskog basena, o čemu svjedoče sedimenti tog područja. To je period transgresije i regresuje Panonskog mora koje je utvrđeno na osnovu marinskih sedimenata, najprije gruboklastičnih i klastičnih, a zatim i karbonantnih. Ova spuštanja i pomjeranja južnog oboda Panonskog basena mogu se vezati za dislokaciju Karlovac - Bihać - Split, duž koje je vršeno horizontalno pomjeranje i do 70 km. Novogradsko područje je tom prilikom potisnuto ka jugoistoku, što može objasniti i nastanak druge generacije rasjeda pravcem pružanja sjeveroistok - jugozapad (1,28 - 29). Prostor se sastoji od dvije osnovne geomorfološke



cjeline: sjeveroistočnih ogranaka planine Grmeča i sjeverozapadnih ogranaka planine Kozare, kao jedne cjeline, i aluvijalnih ravni rijeka Une i Sane, kao druge cjeline.

#### **2.1.4.4. Geološke karakteristike terena**

Geološka istraživanja evolucije zemljine kore na području novogradske opštine datiraju još od prije Prvog svjetskog rata. Od tada do danas postoji preko 30 publikacija i stručnih radova koji tretiraju ove probleme. Fridrik Kacer je 1921. godine prvi detaljnije obradio ugljonosne i sve druge serije između rijeka Une i Sane kao i nalazišta gipsa, barita, željeza i drugo. Najobimnija geološka istraživanja vršena su od 1946. godine do 1960. godine. Izbušeno je preko 40 bušotina na osnovu kojih su izračunate zalihe rudnih bogatstava i praćena evolucija zemljine kore na ovom području. Ta starost može se pratiti od gornjeg devona do kvartara prouča-vanjem stijena koje pripadaju paleozoiku, mezozoiku i kenozoiku. Novogradska opština i njena široka okolina odlično je heterogenim geološkim sastavom koji je kroz dugu geološku istoriju bio izložen intenzivnim tektonskim procesima. Takve geološko-tektonske prilike neminovno su se odrazile na formiranje složenih geomorfoloških crta na relativno malom prostoru.

#### **Paleozoik**

Gornjem devonu (D3) pripadaju sivosmeđi laporoviti krečnjaci u izdanku kod Blagaja koji je klasično razvijen uzvodno dolinom rijeke Sane na području prijedorske opštine. Debljina im je svega 50 metara, a uloženi su u klastitima koji bi takođe mogli pripadati devonu (1,6 - 7).

Donji i srednji karbon (C1,2) svojim tvorevinama predstavlja krajnji dio sansko-unskog mezozojskog kompleksa. Ove tvorevine zahvataju područje jugoistočno od Novog Grada i sam donji tok rijeke Sane. Klasični sedimenti su dominantni i predstavljeni su pješčarama, metapješčarama i podređeno sericitsko hloritsko kvarcnim škriljcima, koji se često vertikalno i bočno izmjenjuju (1,7). Pješčari ovog tipa nisu detaljno proučeni te je njihovo izdvajanje nesigurno, odnosno nisu, uslijed nedostatka paleontoloških dokaza stratigrafski definisani, već su na osnovu litoloških karakteristika, sličnih onim u području Ljubije označeni kao donjosrednje karbonski. Debljina im je procijenjena na oko 600 metara. U njima su lokalizovane pojave i ležišta barita i željezne rude. Karbonati su predstavljeni tamnosivim, rijetko uslojenim krečnjacima i dolomitima. Permotrijas (P,T) je zastupljen na graničnim




dijelovima između paleozojskih i mezozojskih sedimenata kao prelaznih slojeva koji po litološkim karakteristikama odgovaraju permu i donjem trijasu. Ovoj jedinici pripadaju trenutno crvenkasto ili ljubičasto obojeni klastiti i šupljikasti krečnjaci. Ograničenog su rasprostranjenja i male dubine od svega 120 metara.

## Mezozoik

Mezozojske naslage pokrivaju najveću površinu novogradske opštine. Rasprostranjene su u međurječjima Una-Japra i Japra-Sana sa manjim površinama i na desnoj obali Sane. Mezozoik je zastupljen trijaskim, jurskim i krednim naslagama. Donji trijas (T1) je predstavljen ljubičastim liskunovitim pješčarima i škriljcima sa rjeđim ulošcima sivih krečnjaka. Ove naslage su paleontološki dobro dokumentovane na osnovu prisustva fosilne faune. Debljina im je oko 400 metara, a njihove litološke i paleontološke karakteristike pokazuju da su to plitkovodne naslage (1,8-9). Na donjetrijaskim klastitima i krečnjacima nataloženi su dolomiti i dolomitični krečnjaci. Dolomiti su jako trošni i obično su grusificirani na površini terena. Česti su postupni prelazi između krečnjaka, vapnovitih dolomita i čistih dolomita te je teško izdvojiti jedne od drugih. Ladiničke naslage su predstavljene karbonatnim i klastičnim stijenama, krečnjacima i pješčarima, a ima rožnaca i tufita. Najviše su rasprostranjene naslage karbonatno klastičnih sedimenata u kojima su dominantni tamnoplavi krečnjaci. Vulkanogeno klastični razvoj predstavljen je raznobojnim rožnacima, pješčarima, škriljcima i tufovima, a mjestimično se javljaju submarinski izlivi spilita, dijabaza i melafira (1,10). Gornjetrijaske (T2,3) naslage veoma su malo zastupljene na krajnjem jugozapadnom dijelu novogradske opštine. Zastupljene su krečnjacima i dolomitima koji se međusobno preslojavaju. Razdvajanje gornjeg od srednjeg trijasa je veoma otežano u nedostatku fosilne faune s jedne i neznatnih razlika u litološkom sastavu sa druge strane. Zbog toga su na geološkoj karti označeni kao naslage srednjeg i gornjeg trijasa. Jurske naslage (J2,3) su veoma malog rasprostranjenja u centralnom dijelu Lješljanskog bazena gdje predstavljaju paleorelief mlađim, tercijarnim sedimentima. Predstavljeni su pješčarima, glincima, laporcima, rožnacima sive i mrže boje, koji su u međusobnom haotičnom odnosu. Serpentiniti (Se) također se uvrštavaju u juru, kao poseban član. Malog su rasprostranjenja. Gornja kreda (K2) zastupljena je malom površinom na krajnjem jugozapadnom dijelu, i to pretežno karbonatnom komponentom koja zbog karakteristične sedimentacije ima flišne odlike.

## 2.1.4.5. Seizmološke karakteristike terena

Prema podacima seizmoloških karata iz Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima, predmetno područje nalazi se u zoni maksimalno očekivanog intenziteta potresa IXo MSK-64 seizmičkog koeficijenta  $K_s = 0,100$ , a prema seizmičkoj mikrorejonizaciji u zoni VIII $\frac{1}{2}$ o MSK-64,  $K_s = 0,05$ .



Slika br.4. Izvod iz seizmološke karte, Prostornog plana RS do 2025., Novi Urbanistički zavod Banja Luka, 2015. god.

	Područje sa maksimalnim intenzitetom potresa 9° MSK-64 i vjerovatnoća pojave 63 % za povratni period od 500 godina
	Područje sa maksimalnim intenzitetom potresa 8° MSK-64 i vjerovatnoća pojave 63 % za povratni period od 500 godina
	Područje sa maksimalnim intenzitetom potresa 7° MSK-64 i vjerovatnoća pojave 63 % za povratni period od 500 godina
	Seizmološka stanica
	Akcelerometarska stanica
●	Magnituda 6,1 -7
●	Magnituda 5,1 -6
○	Magnituda 4,1 -5


## 2.1.5. Podaci o izvoru vodosnabdijevanja (udaljenost, kapacitet, ugroženost, zone sanitарne zaštite) i podaci o osnovnim hidrološkim karakteristikama

Snabdijevanje farme vodom za tehnološke i sanitarnе потребе riješeno je njenom dopremom putem instaliranih cjevovoda iz vlastitih bunara pomoću pumpi do rezervoara. Arteški bunari za vodu i pumpna stanica su smješteni na izdvojenoj parceli pored magistralnog puta Novi Grad - Kostajnica, na desnoj obali rijeke Une. U bunarima se nalazi pumpa od 7,5 kW, a na dnu bunara i nivostat. Pored objekta pumparnice se nalaze dva rezervora sa pumpama za snabdjevanje farme pitkom (voda za napoj životinja) i požarnom vodom. Ukupni kapacitet rezervoara je cca 145 m<sup>3</sup>. Rijeka Una se nalazi na udaljenosti cca 300 m od farme. Osoblje za piće koristi flaširanu vodu.

U svrhu bolje analize snabdjevanja farme vodom poslužila i stara projektna dokumentacija data na uvid.



Slika br. 5. Prikaz bunara sa rezervoarima



Slika br.6. Prikaz rezervoara

#### 2.1.5.1. Izvorišta vodosnabdijevanja, zone sanitarne zaštite

U neposrednoj blizini lokacije na udaljenosti cca 300 metara od farme nalazi se rijeka Una, na čijoj desnoj obali su smješteni arteški bunari preko kojih se farma za tov junadi snabdijeva vodom.

Predmetna lokacija farme se ne nalazi u zoni sanitarne zaštite.



Slika br.7. Makrolokacija farme sa prikazom lokacije bunara i rezervoara



## 2.1.5.2. *Hidrološke karakteristike*

Najveća pritoka Une na ovom području je rijeka Sana (146 km) koja od svog vrela do Prijedora teče pravcem jug – sjever gdje skreće u pravcu istok - zapad zbog prepreke koju čini planina Kozara. Kroz novogradsku opštinu teče u dužni od 16 km, od sela Ahmetovaca na istoku do svog ušća u Unu na zapadu, u samom Novom Gradu. Nadmorska visina joj je na ulazu u Ahmetovce 125 m , a kod ušća u Unu 120 metara.

Riječni pad je svega 0,33 m/km, zbog čega plavi svoju aluvijalnu ravan (inundaciona ravan) pa čini velike štete poljoprivrednim kulturama. Najveća pritoka joj je rječica Japra (47 km) koja se ulijeva u Sanu na njenom 139 km toku.

Osim Japre, lijeve pritoke su joj potoci (narod ih zove rijekama): Crna rijeka (3 km), Mala rijeka (3 km), Velika rijeka (6 km) i Šuća (5 km). Desne pritoke Sane od ulaska u novogradsku opštinu do ušća u Unu su potoci: Prljugovac (6 km), Šugavac (3 km), Skakavac (5 km), Svodna (3 km), Petkovac (3,5 km) , Kovačevac (3,5 km), Blagaj rijeka (4 km), Žurin (3,5 km) i Bobovnjak (2,5 km). Drugi značajni tokovi sa svojim pritokama su rječice Japra, lijeva pritoka Sane i Vojskova i Strižna desne pritoke Une. Japra, lijeva pritoka Sane, najveća je i najduža rječica na području novogradske opštine. Izvire ispod

planine Grmeča i duga je 47 kilometara. Od svog izvorišta teče me- ridijanskim pravcem od juga prema sjeveru sa ukupnim tokom od 23 kilometra na području novogradske opštine. Čitav tok joj je u Podgrmeču, pripada slivnom području Sane, prima veliki broj potoka sa lijeve strane od kojih su najveći Japrka (11 km), Bukovica (4,5 km), Suhačica (5,5 km) i Crna rijeka (5 km), a od desnih pritoka najveći je potok Ravska (6 km). Vojskova je druga po veličini rječica, desna je pritoka Une u Podgrmeču. I ona izvire ispod planine Grmeča i teče u meridijanskom pravcu od juga prema sjeveru u dužini od 29 km, od čega 14 km na novogradskom području. Lijeve pritoke su joj potoci Mlaka (2 km) i Brska (5,5 km) i desne potok Čađavica, u gornjem toku Umićevića rijeke, ukupne dužine 12 km. Paralelno sa tokom Vojskove teče i potok Blatna, desna pritoka Une, duga 4,5 km. Strižna je jedina rječica u potkozarskom dijelu opštine, duga 13 km.

Izvire na velikoj nadmorskoj visini za ovo područje od 300 metara, a ulijeva se u Unu na nadmorskoj visini od 114 metara pa ima pad 14,3 m/km. Izvire u samoj blizini rijeke Sane, ali joj je topografska površina usmjerila tok gotovo paralelno s tokom Sane. Lijeve pritoke su joj potoci Luberska rijeka, (u gornjem toku zove se Babinovac), ukupne dužine 4 km,



Trnjevica (3,5 km) i Žuljevačka rijeka (6 km). Desna pritoka je Bundalska rijeka (7,5 km), koja se u gornjem toku zove Vodičevska rijeka.

Osnovni morfometrijski podaci sve tri rječice (Japra, Vojskova i Strižna) dati su u sljedećoj tabeli:

Tabela 1. Osnovni morfometrijski podaci rijeka

PODATAK	Japra	Vojskova	Strižna
<b>Nadmorske visine tokova u m</b>	166-127	170-125	300-114
<b>Ukupna dužina gl. toka u km</b>	47	29	13
<b>Dužina na području opštine</b>	23	14	13
<b>Ukupna dužina svih tokova u slivnom području</b>	55	34	34
<b>Ukupan pad u m na području opštine</b>	55	39	186
<b>Prosječan pad m/km</b>	2,4	2,8	14,3
<b>Površina sliva u km<sup>2</sup></b>	126,5	84,0	97,5
<b>Dužina riječne mreže po Nojmanu km/km<sup>2</sup></b>	0,437	0,399	0,351

#### 2.1.6. Prikaz klimatskih karakteristika sa odgovarajućim meteorološkim pokazateljima

Klimatološke karakteristike proučavanog područja najviše determinišu klimatski faktori, kao što su geografska širina, nadmorska visina, reljefni sklop, udaljenost od marinskog akvatorijuma, opšta meteorološka situacija i lokalni faktori. Novi Grad se nalazi u sjevernom dijelu Republike Srpske na ušću Sane u Unu. Grad se nalazi na geografskim koordinatama:  $45^{\circ} 2' 45''$  sjeverne geografske širine i  $16^{\circ} 22' 49''$  istočne geografske dužine, a njegova nadmorska visina iznosi 216 metara.

Područje Novog Grada ima neke odlike kontinentalne klime, ali neposredno preovlađuje umjereno-kontinentalna klima, sa karakteristikama manjih količina padavina, ali i relativno ujednačenom rasporedu u toku godine. Umjereno - kontinentalna klima zastupljena je u područjima opštine sa najmanjim nadmorskim visinama, do 500 metara. To



su doline Une i Sane Osnovna obilježja su umjereno topla ljeta i umjereno hladne zime sa prosječnim godišnjim temperaturama između 9 i 10°C. Klima područja opštine Novi Grad je rezultanta sinhronog djelovanja klimatskih elemenata i faktora kompleksnog sistema klime na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Od posebnog značaja za klimu ali i vrijeme na tom području je i uticaj reljefa i vazdušna strujanja. Jezgra hladnog vazduha nastaje kao posljedica slabije mobilnosti vazduha u kotlinskim dijelovima opštine i različitog bilansa zračenja u pojedinim područjima opštine. Zone zastoja nastaju uslijed nagomilavanja uzlaznog hladnog vazduha na privjetrenoj strani i silaznog kretanja toplog vazduha u zavjetrenoj strani brojnih planina.

Zone promaje nastaju pri deformaciji polja strujanja vazduha u slučaju kad vazdušna masa prelazi neku planinsku oblast, najjače strujanje je na planinskim prevojima, gdje kretanje vazduha može postići velike brzine.

### **2.1.6.1. Sunčev zračenje**

Svi procesi u atmosferi naše planete su rezultat Sunčeve energije, koji je praktički generator svih zbivanja u klimatskom sistemu Zemlje. Najznačajniji faktor je trajanje direktnog Sunčevog zračenja, koji se označava pojmom osunčavanja odnosno insolacija. Osunčavanje je značajna klimatološka veličina, koja ima velik uticaj na niz ljudskih aktivnosti.

Na osnovu podatka i mjerena možemo konstantovati da je područje opštine umjereno osunčano. Broj sati u toku godine se kreće od 1581 do 1733 sata. Najveća osunčanost je naravno u ljetnim mjesecima, posebno u avgustu a najmanja u decembru i januaru.

### **2.1.6.2. Temperatura vazduha**

Temperatura vazduha je jedan od osnovnih klimatoloških elemenata, koji u značajnoj mjeri determiniše hidrološke procese i vodni bilans riječne mreže nekog geografskog prostora. Temperatura vazduha se mijenja sa promjenom geografske širine, nadmorske visine, eksponicije reljefa, oblačnosti i zamućenosti vazduha. Najznačajni parametri temperature vazduha su: srednja mesečna temperatura, srednja godišnja temperatura, maksimalna i minimalna temperatura, broj mraznih i lednih dana. Na osnovu mjerena u toku dužeg perioda (u tom slučaju u periodu od 1981-2010) i analiziranja srednjih mjesecnih

temperatura izračunava se godišnji tok srednjomesečnih temperatura, koji se za Novi Grad vidi se na sljedećoj slici.



Slika br. 8. Srednja godišnja temperatura vazduha za period 1881. - 2010. godine. Izvod iz Prostornog plana RS do 2025., Novi Urbanistički zavod Banja Luka, 2015. god.

Tabela 2. Prosječne temperature po godišnjim dobima i godišnja prosječna temperatura

Novi Grad	Srednja temperatura
Proljeće	12,0 °C
Ljeto	21,1 °C
Jesen	11,5 °C
Zima	1,8 °C
Godišnja	11,6 °C

Izvor podataka: Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske


#### 2.1.6.4. Padavine

Padavine predstavljaju jedan od vrlo bitnih klimatskih elemenata. U suštini predstavljaju vodu u tečnom ili tvrdom stanju, koja pada iz oblaka ili se taloži iz vazduha na površinu Zemlje. Padavine u slivu rijeke Sane utiču i na karakteristike riječnog režima rijeke Sane i njezinih pritoka. Na pluvijometrijski režim sliva rijeke Sane preovlađujući uticaj imaju vlažne vazdušne mase sa zapada, juga i lokalne orografske osobenosti slivnog područja. Prosječna godišnja količina padavina za period od 1981- 2010 u Novom Gradu iznosila je 1037 mm. Međutim dolazi do varijacija za pojedine mjesecе i za pojedine godine, što se može vidjeti iz podataka u sljedećoj tabeli.


Tabela 3. Prosječne količine padavina (u mm) u Novom Gradu, po godišnjim dobima:

Novi Grad	Količina padavina (mm)
Proljeće	253
Ljeto	243
Jesen	296
Zima	245
Godišnja	1037

Izvor : Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske



Slika br. 9. Srednja godišnja količina padavina za period 1881. - 2010. godine. Izvod iz Prostornog plana RS do 2025., Novi Urbanistički zavod Banja Luka, 2015. god.





Osim na riječni režim značajnijih vodotoka padavine imaju uticaj i na niz agrikulturnih biljaka, čime opet posredno utiču na vodostaj i proticaj riječnih tokova. Padavine sa aspekta zagađenja riječne vode i količina vode utiče i na sposobnost autopurifikacije rijeke. Pojavom snježnih padavina i formiranjem snježnog pokrivača uz sniženje temperature vazduha dolazi do stagnacije i opadanje nivoa vode u riječnim koritima. Pojava niskih zimskih vodostaja i snježnog pokrivača stvara akumulaciju vlage za pedosfernii kompleks.

Meteorološka evidencija registrovanih snježnih padavina pokazuje da se snježni pokrivač može pojaviti u periodu od oktobra do aprila. U području je takođe evidentirana pojava grada, koja ima negativno dejstvo za život, tako da se svrstava u elementarne nepogode. Grad se najčešće pojavljuje tokom ljetnog perioda ali je relativno rijetka pojava, tako da nije statistički prezentovana.

### **2.1.6.5. Vjetar**

Vjetar je takođe značajan klimatološki faktor. Vrlo često on predstavlja faktor za određivanje klimatskih karakteristika nekog mjesta. Vjetar direktno utiče na temperaturu vazduha i padavine, a takođe i na vlažnost vazduha, oblačnost dr. Vjetar je kao meteorološka veličina određena svojim pravcem i svojom brzinom. Za prikaz zastupljenosti vjetra na nekom području, koristi se ruža vjetrova koja sadrži grafički prikaz prosječnih čestina pojave vjetra iz osam pravaca odgovarajućih brzina.

Na prosmatranom području zastupljeni su vjetrovi promjenljivog smijera. Sjeverni duva uglavnom u zimskom periodu, a južni početkom proljeća. Uglavnom kratko traju, a ponekad dostižu i olujnu jačinu.

### **2.1.6.6. Ostali relevantni klimatski uticaji**

Osim intenzivnih ekoloških efekata, klimatske promjene već uslovjavaju veoma ozbiljne ekonomski, pa i političke promjene na planetarnom nivou. Klimatske promjene negativno utiču na postojeći biodiverzitet, u veoma uskoj vezi su sa hidrološkim ciklusima i ekološkim kvalitetom vode. U uslovima promjena klime mijenjaju se pravila kruženja vode u prirodi, što uzrokuje pojavu ekstremi u količini i distribuciji padavina. Te promjene se nepovoljno odražavaju na vodne režime, i u prosječnim iznosima (RS se nalazi u zoni u kojoj se očekuje prosječno smanjenje ukupnih padavina), ali su posebno nepovoljna u domenu



ekstremnih fenomena: povećavaju se padavine velikih intenziteta koje izazivaju bujične povodnje, a smanjuju se padavine u toploj dijelu godine na sjeveru, što dovodi do produženja trajanja malovodnih perioda. Rast temperature uslovljava pojavu eutrofikacije u svim tipovima vodenih ekosistema i promjenu kvaliteta vode.

Ukoliko se nastavi ovakav trend promjena kvaliteta, očekuju se izražene migracije biodiverziteta iz donjih ka gornjim dijelovima vodotoka. U cilju održivog upravljanja vodama u uslovima klimatskih promjena neophodno je blagovremeno identifikovati indikatore (fizičke, hemijske, biološke i ekološke) koji će biti komplementarni indikatorima u opštem upravljanju u pogledu kvalitete voda.

### **2.1.7. Opis flore i faune, prirodnih dobara posebne vrijednosti (zaštićenih) rijetkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa i vegetacije**

#### **2.1.7.1. Flora**

Konfiguracija terena i geomorfološka struktura tla opštine Novi Grad te različita nadmorska visina i raznolikost flore su uslovi za bogati mikro svijet koji sa drugim oblicima života doprinosi bogatstvu biodiverziteta. Šumski kompleks ovog područja sastoji se od šume kitnjaka i običnog graba (Querco - Carpinetum), sa kojim alterniraju na hladnijim položajima šume bukve (Fagetum montanum). U nizinama i na diluvijalnim terasama zastupljene su šume lužnjaka i običnog graba (Carpino betuli - Quercetum roboris). Na orografsko izraženijim položajima rasprostranjene su šume kitnjaka (Quercetum petracae montanum).

Korovna i ruderálna vegetacija vezana je uz sva naselja na tome području. Dobro su razvijene zajednice razreda Bidentetea, Artemisietae i Chenopodietea, zahvaljujući ruralnom načinu života, ekstenzivnom ratarstvu i ekstenzivnom stočarstvu. Od bjelogorice najviše se mogu naći: hrast (Quercus), bukva (Fagus sylvatica), grab (Carpinus betulus), javor (Acer), kesten (Castanea), lipa (Tilia), jasen (Fraxinus) i bagrem (Robinia pseudoacacia). Isto tako ovo područje naseljavaju još i: ljeska (Corylus), dren (Cornus mas), glog (Crataegus), zova (Sambucus nigra). Od crnogorice mogu se naći: jela (Abies alba), bor (Pinus) i smrča (Picea abies). U zajednici šuma zastupljeno je i šumsko voće kao što su: divlja jagoda (Fragaria vesca), kupina (Rubus), kao i jestive gljive: vrganj (Boletus edulis) i lisičarka (Cantarellus cibarius). U prizemnom sloju egzistiraju: crvena i bijela djetelina (Trifolium rubens T. repens), bijela rada (Bellis perennis), kamilica (Chamomilla), ljubičica (Viola odorata), kukurijek (Helleborus) i šaš (Carex), a pored raznih vrsta trava susreće se i mnogobrojno



ljekovito bilje: kadulja ili žalfija (*Salvia officinalis*), hajdučka trava (*Achillea millefolium*), maslačak (*Taraxacum officinale*), nana ili menta (*Mentha piperita*), kopriva (*Urtica dioica*), gorki pelin (*Artemisia absinthium*), čičak (*Articum lappa*), dubčac (*Teucrium chamedrys*) i mnoge druge.

Travnjaci su zastupljeni razredom Bromo - Plantaginetea i to asocijacijama Physospermo -Satureietum montanae, Artemisio albae - Rutetum, Satureio subspicatae - Festucetum dalmaticaе i Achilleo nobilis - Dorycietetum herbacei. Vodena staništa obuhvataju područje rijeka Une i Sane. Na tom području uz samu rijeku egzistiraju stabla bijele, crne i sive topole (*Populus alba*, *P.nigra*, *P.canescens*), zatim stabla raznih vrsta vrba: bijela vrba (*Salix alba*), krta vrba (*S.fragilis*), rakita (*S.purpurea*), bademasta vrba (*S.triandra*), zatim vez (*Ulmus leavis*), crna joha (*Alnus glutinosa*), a mnogo rjeđe bijela joha (*Alnus incana*) i pojedinačna stabla poljskog jasena (*Fraxinus angustifolia*). Od grmova u ovim zajednicama se nalaze obična trušljika (*Frangula alnus*), crvena udika (*Viburnum opulus*), obična kukrika (*Evonymus europaeus*), kalina (*Ligustrum vulgare*), kao i povijuše: divlja loza (*Vitis silvestris*), divlji hmelj (*Humulus lupulus*), i ostruga (*Rubus caesius*).

### 2.1.7.2. Fauna

Na području opštine Novi Grad nalazi se veliki broj vrsta životinja. Šumoviti predjeli su staništa divljih svinja (*Sus scrofaferus*), srna (*Capreolus capreolus*), divljih mačka (*Felis silvestris*), kuna zlatica (*Martes martes*), kuna bjelica (*Martes foina*), lisice (*Vulpes vulpes*), jazavaca (*Meles meles*) i divljeg zeca (*Lepus europaeus*), kao i jelena (*Cervus elaphus*), šumskog ježa (*Erinaceus*), a u proljeće i kasnu jesen pjegavog davždenjaka (*Salamandra maculosa*). U bukovim je šumama stanište vjeverice (*Sciurus vulgaris*) i puha (*Glis glis*), a u šumarcima i livadama fazana (*Phasianus colchicus*) i poljskih jarebica (*Perdix perdix*). Zbog relativno čistog prostora, područje opštine Novi Grad nastanjuje mnoštvo ptica kao npr. vrana (*Corvus frugilegus*), šojka (*Garrulus glandarius*), kukavica (*Cueulus canorus*), zelena žuna (*Picus viridis*), kos (*Turdus merula*), palčić ili carić (*Troglodytes troglodytes*), slavuj mali (*Luscinia megarhynehos*), sjenica velika (*Parus major*) i plavetna sjenica (*Parus caeruleus*), vrabac (*Passer domesticus*), kao i noćne ptice: čuk obični (*Athene noctua*), sova buljina (*Bubo bubo*). Od grabljivica: orao, jastrijeb i kobac. U rijeci Sani i Uni na području opštine Novi Grad mogu se pronaći različite vrste ribe poput: pastrmke (*Salmo trutta*), lipljena (*Thymallus thymallus*), mladice (*Hucho hucho*), mrena (*Barbus barbus*), klena (*Squalius*



cephalus), plotice (Rutilus pigus virgo), škobalja (Chondrostoma nasus), deverike (Abramis brama) i štuke (Esox lucius). U močvarnim dijelovima oko potoka naseljava zmija bjelouška (Natrix natrix), obična žaba (Rana ridibunda), zelena žaba (Rana esculenta), medicinska pijavica (Hirudo medicinalis) i mnoštvo komaraca (Culex pipiens). Stalni stanovnik ovog kraja je i voden konjic (Colopteryx virgo). Blizina vode je idealna za gniaždenje dvljih pataka (Anas platyrhynchos), a u blizini stajaćih voda (bara) nalazi se obična barska kornjača (Emys orbicularis). Na području opštine Novi Grad naseljava zmija otrovnica riđovka (Vipera berus), a u višim predjelima poskok (Vipera ammodytes). Česti stanovnik livada je obični sljepić (Anguis fragilis).

## **2.1.8. Pregled osnovnih karakteristika pejzaža**

Pejzaž je definisan kao dio područja čiji je izgled određen djelovanjem i međudjelovanjem prirodnih i ljudskih faktora kakvim ga opaža stanovništvo kroz perspektivu različitih lokalnih, regionalnih i nacionalnih kultura. S obzirom na djelovanje čovjeka pejzaž može biti potpuno prirodan ili može sadržavati antropogene strukture u različitim procentima sve do potpunog antropogenog izgleda.

Na raznolikost pejzaža najviše utiče morfologija terena, bogatstvo vodotoka, zonalnost vegetacije, mozaičnost, raznolikost i promjenljivost, kako prirodnih tako i antropogenih elemenata. Područje opštine je smješteno u visinskom pojasu od 250 do 1.600 metara nadmorske visine, što je uslovilo i različitost pejzaža. Kada se govori o karakteristikama pejzaža na području opštine, izdvajaju se tri tipa pejzaža:

- antropogeni,
- antropogeni -prirodni,
- prirodni.

### **2.1.8.1. Antropogeni pejzaž**

Ovaj tip pejzaža srećemo u najnižem pojasu. On je najnaseljeniji i tu su antropogeni uticaji i najizraženiji. Zbog toga što je najnaseljeniji on je pretrpio i najveće devastacije. Bez obzira na to rijeke i riječice sa njihovim obalama, dolinama, kanjonima, bogatom vegetacijom, različitim geomorfološkim oblicima predstavljaju prave prirodne dragulje. Predmetnu lokaciju karakteriše ovaj tip pejzaža sa izraženim antropogenim uticajima.



## **2.1.8.2. Antropogeni - prirodni pejzaž (kombinovani)**

Taj tip pejzaža obuhvata zonu 600 – 1.200 metara nadmorske visine. U okviru tog pojasa smjenjuju se izvori i njihove rijeke, kanjoni i klisure, pašnjaci, livade, šume u koje se uklapaju seoca, zaseoci, često s očuvanim elementima narodnog graditeljstva. Tu postoji mnoštvo arheoloških lokaliteta iz različitih epoha života tog prostora. Prostor je izuzetno atraktivan za razne turističke sadržaje, a zasniva se na mogućnosti otvaranja šetnica, lovišta, vidikovaca, skijaških staza.

## **2.1.8.3. Prirodni (divlji) pejzaž**

U okviru tog tipa pejzaža, a obuhvata područje iznad 1.200 metara, nalaze se divni vidikovci, planinski pašnjaci i livade, kamenjare i velike površine pod šumom. Samo na pojedinim dijelovima tog pojasa sretnu se naselja, koja su skladno srasla sa svojom okolinom.

## **2.1.9. Pregled prirodnih dobara posebnih vrijednosti, nepokretnih kulturnih dobara**

Obilaskom terena u užem području predmetne lokacije, nije utvrđeno postojanje objekata iz kategorije prirodnog i kulturnog naslijeda.

Pošto Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeda nije dostavio svoje mišljnje na traženi zahtjev, ova tačka nije detaljnije obrazložena.

## **2.1.10. Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovništva i demografskim karakteristikama u odnosu na objekte i aktivnosti**

Migraciona kretanja su na prostorima Bosne i Hercegovine tradicionalno izražena, tako da veliki broj područja ima emigracioni karakter. Mehaničko kretanje stanovništva uslovljeno ratnim i poslijeratnim dešavanjima intenziviralo je preseljavanje stanovništva iz sela u gradove, stvorivši tako nerealnu sliku o urbanosti zemlje i jak pritisak na životnu sredinu, iskazan kroz značajnu razliku broja stanovnika u gradovima u odnosu na seoska naselja. Na osnovu preliminarnih rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH za 2013. godinu objavljenih od strane Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, definisan je ukupan broj stanovnika na području obuhvata plana.



Tabela 4. Broja stanovnika po naseljenim mjestima za 2013. godinu


Red. broj	Naseljeno mjesto	Ukupan broj popisanih lica
1.	Ahmetovci	139
2.	Blagaj Japra	1.234
3.	Blagaj Rijeka	587
4.	Blatna	394
5.	Vedovica	74
6.	Velika Žuljevica	258
7.	Velika Rujiška	107
8.	Vitasovci	412
9.	Gornje Vodičeve	292
10.	Gornji Agići	272
11.	Gornji Rakani	266
12.	Grabašnica	32
13.	Devetaci	72
14.	Dobrljin	952
15.	Donje Vodičeve	662
16.	Donji Agići	668
17.	Donji Rakani	357
18.	Johovica	104
19.	Jošava	106
20.	Kršlje	472
21.	Kuljani	84
22.	Lješljani	32
23.	Mazić	88
24.	Mala Žuljevica	64
25.	Mala Krupska Rujiška	404
26.	Mala Novska Rujiška	442
27.	Maslovare	322
28.	Matavazi	495
29.	Novi Grad	11.063
30.	Petkovac	210
31.	Poljavnice	1.355
32.	Prusci	201
33.	Ravnice	597
34.	Radomirovac	442
35.	Rakovac	19
36.	Rašće	181
37.	Rudice	648
38.	Svodna	1.086
39.	Sokolište	442
40.	Suhača	804
41.	Trgovište	278
42.	Ćele	178
43.	Hozići	741

<b>44.</b>	Cerovica	167
<b>45.</b>	Crna Rijeka	197
<b>46.</b>	Čađavica Gornja	252
<b>47.</b>	Čađavica Donja	350
<b>48.</b>	Čađavica Srednja	197
<b>U K U P N O:</b>		<b>28.799</b>

Izvor: Preliminarni rezultati popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013, RZSRS

## Gustina naseljenosti po preliminarnim rezultatima popisa 2013. godine na području opštine

Novi Grad je bila 61,32 stanovnika na 1km<sup>2</sup>.



Slika br. 10. Gustina naseljenosti stanovništva po Popisu 2013. godine

U skladu sa preliminarnim rezultatima provedenog popisa na području naselja Ravnice živi 597 stanovnika. Generalna ocjena predmetnog prostora jeste da stanovništvo odlazi sa



predmetnog područja, odnosno da je prisutan trend migracije stanovništva. Između ostalog razlog je i nemogućnost zaposlenja.

## **2.1.11. Podaci o postojećim poslovnim, stambenim i objektima infrastrukture, uključujući i saobraćajnice**

Farma se nalazi u selu Ravnica kod Novog Grada, pored magistralnog puta M-14 Novi Grad - Kostajnica. Farmi se pristupa sa lokalnog seoskog puta koji je povezan sa gore navedenim magistralnim putem. Udaljenost najbližeg stambenog objekta je oko 100 m.

## **2.1.12. Podaci o drugim zaštićenim područjima, područjima predviđenim za naučna istraživanja, o arheološkim nalazištima i posebno osjetljivim područjima**

U skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, pod zaštićenim područjima podrazumijevaju se:

- zaštićena prirodna područja ustanovljena u naučne svrhe ili radi zaštite divljine,
- nacionalni parkovi ustanovljeni u svrhu zaštite ekosistema i rekreatcije,
- spomenici prirode ustanovljeni u svrhu očuvanja specifičnih prirodnih karakteristika,
- zaštićeni pejzaži ustanovljeni u svrhu očuvanja kopnenih pejzaža, priobalnih područja i rekreatcije.

Republički zavod za zaštitu kulturno - istorijskog i prirodnog nasleđa, nije dostavio mišljenje i ako im je zahtjev sa dokumentacijom uredno dostavljen 27.11.2017.godine.

## **2.2. Prikaz i ocjena postojećeg stanja životne sredine koja bi mogla biti izložena značajnim uticajima projekta, uključujući podatke o njenom postojećem opterećivanju**

### **2.2.1. Identifikovani izvori emisija**

Od izvora emisija identifikovana su zagadenja vazduha onečišćujućim supstancama koja potiču od različitih operacija intenzivnog uzgoja goveda i buka od rada farmi. Na predviđenoj lokaciji pogona-farma za tov junadi sa pratećim sadržajima "ŽITOPRERADA AD" d.o.o. Cazin, Podružnica br.1, Novi Grad izvršeno je mjerjenje kvaliteta vazduha i ukupnog nivoa buke, dana 10.05.2018. godine. Mjerna mjesta su opisana u narednim tačkama.



## 2.2.2. Stepen zagadenosti vazduha osnovnim i specifičnim zagadjujućim materijama

U cilju utvrđivanja kvaliteta vazduha na farmi za tov junadi ŽITOPRERADA AD" d.o.o. Podružnica br.1 Novi Grad, se nalazi na zemljištu označenom kao k.p. broj 1271/3, 1272/2, 1281, 1282/1, 1283/1, 1284, 1285, 1287 i 1288 (novi premjer) K.O. Ravnice, obavljena su mjerena kvaliteta vazduha na predmetnoj lokaciji.

Obaveza izvršioca bila je izvršiti mjerena koncentracija relevantnih pokazatelja kvaliteta vazduha što je uključivalo: mjerene koncentracije PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, istovremeno sa mjeranjem mikrometeoroloških parametara: brzina i smjer vjetra, temperatura i relativna vlažnost vazduha.

### Radni zadatak

Za ocjenu kvaliteta vazduha na lokaciji predmetnog preduzeća trebalo je obaviti kontinuirana mjerena koncentracija polutanata.

Mjerene kvaliteta vazduha obuhvatilo je sljedeće parametre:

Azot-dioksid	NO <sub>2</sub>
Ugljen-monoksid	CO
Sumpor-dioksid	SO <sub>2</sub>
Suspendovane čestice	PM <sub>2,5</sub>
Suspendovane čestice	PM <sub>10</sub> ,

Mjerene mikrometeoroloških parametara obuhvatilo je sljedeće parametre:

- Brzinu i smjer vjetra
- Temperaturu i relativnu vlažnost vazduha

### Rezultati mjerena kvaliteta vazduha

Pregledom statističkih pokazatelja izmjerena vrijednosti u krugu pogona, za period mjerena od 10.05. do 11.05.2018. godine, upoređivanjem sa graničnim i tolerantnim vrijednostima i granicama tolerancije za zaštitu zdravlja ljudi prema Uredbi o vrijednostima kvaliteta vazduha ("Sl.glasnik RS", broj 124/12) došlo se do sljedećih rezultata i podataka:

**Napomena:** U toku mjerena kvaliteta vazduha na lokaciji vodili su se uobičajeni radovi na farmi.

**MJERNO MJESTO: MM-1** – na manipulativnom platou

**VRIJEME MJERENJA:** od 11<sup>00</sup> h 10.05. do 11<sup>00</sup> h 11.05.2018. godine



# RUDARSKO-TEHNOLOŠKI ZAVOD d.o.o.

Preduzeće za rudarsko-tehnološki razvoj i zaštitu na radu



Zanatska 9, 79101 Prijedor, BiH | Tel/Fax: 052/212-379, Mob: 065/667-530, 065/676-245 | E-mail: rtzavodpd@gmail.com

Izvršena su mjerena kvaliteta vazduha na lokalitetu predmetne farme, od strane d.o.o.

"Rudarsko-tehnološkog zavoda" Prijedor kao i poređenje rezultata mjerena sa dozvoljenim graničnim vrijednostima. Mjerena su izvršena digitalnim uređajem marke CASELLA proizvođača Casella London GB.

S tim u vezi na lokaciji predmetnog objekta, te poređenja sa graničnim i tolerantnim vrijednostima i granicama tolerancije za zaštitu zdravlja ljudi prema Uredbi o vrijednostima kvaliteta vazduha ("Sl.glasnik RS", broj 124/12) došlo se do sljedećih rezultata i podataka:

Tabela broj 5. Rezultati mjerena kvaliteta vazduha

<b>Polutan t</b>	<b>Period uzorkovanja</b>	<b>Izmjerena vrijednost</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Granična vrijednost (<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)</b>	<b>Granica tolerancije (<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)</b>	<b>Tolerant na vrijednost (<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)</b>
<b>SO<sub>2</sub></b>	1 sat	10,9	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	350	150	500
	1 dan	8,6	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	125	-	125
<b>PM<sub>10</sub></b>	1 sat	48,7	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	-	-	-
	1 dan	30,1	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	50	25	75
<b>PM<sub>2,5</sub></b>	1 dan	15,7	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	-	-	-
<b>NO<sub>2</sub></b>	1 sat	8,9	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	150	75	225
	1 dan	5,4	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	85	40	125
<b>CO</b>	8 sati	65	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.000	6.000	16.000
	1 dan	45,7	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	5.000	5.000	10.000

Tabela broj 6. Temperatura i relativna vlažnost

<b>PERIOD MJERENJA</b>	<b>10.05.2018.</b>	<b>11.05.2018.</b>
<b>Temperatura, °C</b>	27	24
<b>Relativna vlažnost vazduha, rH %</b>	50	51



## Analiza meteoroloških parametara

Za vrijeme mjerena, vrijeme je bilo promjenjivo. Prosječna vlaga u vazduhu je bila oko 50% rH i 51% rH. Dnevne temperature oba dana mjerena kretale su se oko 24 i 27 °C. Vjetar je imao karakterističan smjer za ovo doba godine. Smjer vjetra uslovljen je godišnjim dobom i konfiguracijom terena, te geografskim položajem samog područja mjerena. Vjetar je u toku mjerena duvao prosječnom brzinom od 0.8 m/s.

## Komentar mjerena koncentracija polutanata

### Suspendovane čestice (PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>)

Prosječna koncentracija PM<sub>10</sub> za cijelo vrijeme mjerena iznosila je 30,1 µg/m<sup>3</sup>. Najveća zabilježena koncentracija iznosila je oko 48,7 µg/m<sup>3</sup> u periodu prvog dana mjerena oko 11 h, dok je i najniža vrijednost zabilježena u prijepodnevnim časovima drugog dana mjerena. Prosječna koncentracija PM<sub>2,5</sub> za cijelo vrijeme mjerena iznosila je 15,7 µg/m<sup>3</sup>.

### Ugljen (II) oksid (CO)

Prosječne registrovane osmočasovne koncentracije CO (65 µg/m<sup>3</sup>) su veoma niske i ne mogu predstavljati opterećenje za okolnu atmosferu jer su koncentracije koje su dosta ispod graničnih vrijednosti od 10.000 µg/m<sup>3</sup>, a 24 - satne koncentracije CO (45,7 µg/m<sup>3</sup>) su isto tako veoma niske i ne mogu predstavljati opterećenje za okolnu atmosferu jer su koncentracije koje su dosta ispod graničnih vrijednosti od 5.000 µg/m<sup>3</sup>.

### Azot (IV) oksid (NO<sub>2</sub>)

Prosječna koncentracija NO<sub>2</sub> u toku pomenutog perioda mjerena iznosila je 5,4 µg/m<sup>3</sup> sa prosječnom jednočasovnom koncentracijom od 8,9 prvog dana mjerena u podnevnim časovima.

### Sumpor (IV) oksid (SO<sub>2</sub>)

Usrednjene 24 - satne koncentracije SO<sub>2</sub> iznosile su 8,6 µg/m<sup>3</sup>. Najveće koncentracije zabilježene su u podnevnim časovima prvog dana mjerena, tada su zabilježene koncentracije od 10,9 µg/m<sup>3</sup>.



Slika br.11 Raspored mjernih mesta u „ŽITOPRERADA AD“ d.o.o. Cazin, Podružnica br.1 Novi Grad

### 1. Ispitivanje kvaliteta vazduha (MM-1)

#### Zaključak

Na lokaciji predmetnog preduzeća, provedeno je jednodnevno (24 časa) mjerjenje polutanata u vazduhu. Mjerjenje je trajalo u periodu od 11 h 10.05. do 11 h 10.05.2018. godine.

Dobijeni rezultati polutanata su prikazani u tačkama 4, a komentari u tački 5 ovog izvještaja.

Na osnovu izvršenih mjerjenja može se reći da izmjerene prosječne koncentracije PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, CO, ne prekoračuju granične vrijednosti propisane Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha ("Sl.glasnik RS", broj 124/12).

#### 2.2.3. Nivo saobraćajne i industrijske buke

Problematika buke u sklopu Zaštite i unapređenja životne sredine zauzima značajno mjesto. Buka je uvijek predstavljala veoma važan problem u životnoj sredini sa kojom se čovjek suočavao i težio da njom upravlja i da je kontroliše. Buka se u životnoj sredini definiše kao buka koju stvaraju svi izvori buke na otvorenom i zatvorenom prostoru.

Buku je teško sistematizovati, pratiti i proučavati jer potiče iz različitih izvora i veoma je promjenjiva. Za kontrolu buke veoma često nije bilo razumjevanja, prije svega zbog



nedovoljnog poznavanja efekata koje buka može da izazove na čovjeka. Inače, buka utiče na čovjeka fizički, psihički i socijalno, pa tako može izazvati:

- oštećenje sluha,
- smetnje pri komunikaciji,
- uznemiravanje,
- umor,
- slabiji rad.

Cilj ovih mjerena je bio da se utvrdi stepen uticaja buke na najbliže susjedne objekte i ljude koji u njima borave. Mjerenje nivoa buke izvršeno je na odabranom mjernom mjestu predmetne lokacije. Buka se uglavnom može podjeliti na industrijsku (nastaje u toku rada pneumatskog alata, presa, motora, kompresora i sl.) i gradsku ili komunalnu buku. Gradska buka potiče najvećim djelom od saobraćaja. Potom, značajno mjesto u stvaranju gradske buke zauzimaju zvučni signali, kao i buka u stanovima i drugim objektima koja potiče od upotrebe raznih tehničkih aparata. Komunalna buka je vremenski nedeterminisana, po tipu najčešće diskontinualna, što je od izuzetnog značaja za časove odmora, jer na diskontinualnu buku ne postoji navikavanje. Prema Pravilniku o dozvoljenim granicama intenziteta zvuka i šuma ("Sl. list SR BiH", broj 46/89) u sljedećoj tabeli su prikazani dozvoljeni nivoi vanjske buke.

Tabela broj 7. Dozvoljeni nivoi vanjske buke

Područje (zona)	Namjena područja	Ekvivalentni nivoi ( $L_{eq}$ )		Vršni nivoi	
		dan	noć	$L_{10}$	$L_1$
I	bolničko, liječilišno	45	40	55	60
II	turističko, rekreaciono, oporavišno	50	40	60	65
III	čisto stambeno, vaspitno - obrazovne i zdravstvene institucije, javne zelene i rekreacione površine	55	45	65	70
IV	<b>trgovačko, poslovno stambeno i stambeno uz saobraćajne koridore, skladišta bez teškog transporta</b>	60	50	70	75
V	poslovno, upravno, trgovacko, zanatsko, servisno (komunalni servis)	65	60	75	80
VI	industrijsko, skladišno, servisno i saobraćajno područje bez stanova	70	70	80	85



# RUDARSKO-TEHNOLOŠKI ZAVOD d.o.o.

Preduzeće za rudarsko-tehnološki razvoj i zaštitu na radu

Zanatska 9, 79101 Prijedor, BiH | Tel/Fax: 052/212-379, Mob: 065/667-530, 065/676-245 | E-mail: rtzavodpd@gmail.com



Mjerenje buke iz predmetnog objekta, a u cilju zaštite životne sredine vršeno je na najbližim stambenim objektima, mjernim mjestima (MM-2 i MM - 3), pri čemu vrijednost buke ne smije prelaziti granice utvrđene Pravilnikom o dozvoljenim granicama intenziteta zvuka i šuma ("Sl.list SR BiH", broj 46/89), a kako je već prethodno rečeno.

Mjerenje je izvršeno 10.05.2018. godine. Izmjereni nivoi buke dati su u sljedećoj tabeli. Nivo buke mjerjen je uređajem "Prenosni analizator (fonometar)" 2250-S-C, proizvođača: Brüel & Kjær, DANSKA

Mjerenja su izvršena na sljedećim mjernim mjestima:

- **MM - 2** prvi najbliži stambeni objekat br.1
- **MM - 3** prvi najbliži stambeni objekat br.2

Tabela broj 8. Rezultati mjerjenja intenziteta buke

Mjerno mjesto	Izmjereni nivo buke $L_{eq}$ dB (A)	Dozvoljeni nivo buke (Zona IV)	
	Dan	Dan	
<b>MM - 2</b>	<b>53</b>		<b>60</b>
<b>MM - 3</b>	<b>51</b>		<b>60</b>

Nakon izvršenih 15-minutnih mjerjenja buke na lokaciji mjernog mesta MM-2 dobili smo vrijednost ekvivalentnog nivoa buke Leq od 53 (dB), a na lokaciji mjernog mesta MM – 3 dobili smo vrijednost ekvivalentnog nivoa buke Leq od 51 (dB) . Mjerna mesta se nalaze u zoni IV prema Pravilniku o dozvoljenim granicama intenziteta zvuka i šuma ("Sl.list SR BiH", broj 46/89) označenoj kao trgovačko, poslovno stambeno i stambeno uz saobraćajne koridore, skladišta bez teškog transporta. U ovoj zoni dozvoljeni nivo buke iznosi 60 dB. Na osnovu dobijenih rezultata konstatujemo da vrijednost izmjerenih ekvivalentnih nivoa buke na mjernim mjestima MM-2 i MM-3 ne prelaze dopuštene normative za nivo buke u životnoj sredini prema Pravilniku o dozvoljenim granicama intenziteta zvuka i šuma ("Sl.list SR BiH", broj 46/89).



Slika br.12 Raspored mjernih mesta u „ŽITOPRERADA AD“ d.o.o. Cazin, Podružnica br.1 Novi Grad

### 1. Ispitivanje buke (MM-2 i MM-3)

#### Zaključak

Na osnovu utvrđenih rezultata mjerena na mjernim mjestima farme za tov junadi „ŽITOPRERADA AD“ d.o.o. Cazin, Podružnica br.1 Novi Grad, Ravnice bb, Novi Grad, koja su izvršena 10.05.2018. godine, predstavnici Rudarsko-tehnološkog zavoda iz Prijedora su konstatovali sljedeće:

Vrijednost izmjerjenih 15-minutnih ekvivalentnih nivoa buke na lokaciji predmetnog objekta, u vanjskoj sredini (na otvorenom prostoru na definisanim mjernim mjestima), ne prelaze dopuštene normative na mjernim mjestima, prema važećem Pravilniku o dozvoljenim granicama intenziteta zvuka i šuma ("Službeni list SR BiH", broj 46/89).

#### Mjere za smanjenje buke

Prema istraživanjima Svjetske zdravstvene organizacije, buka se ubraja, uz zagađenje vode i vazduha u tri najopasnija zagađivača ljudske životne sredine te je parametar koji određuje standard življjenja.

Mjerama zaštite od buke mora se spriječiti nastajanje buke, odnosno smanjiti postojane buke na dopušteni nivo.



Mjere zaštite od buke prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji obuhvataju:

- odabir i upotreba manje bučnih mašina, uređaja, sredstava za rad i transport,
- promišljeno lociranje izvora buke ili objekata s izvorima buke i područja ili objekata sa sadržajima koje treba štititi od buke,
- izvođenje odgovarajuće zvučne izolacije objekata u kojima su izvori buke radni i boravišni prostori,
- primjena akustičnih zaštitnih mjera na temelju mjerjenja i proračuna buke na mjestima emisije, na putevima širenja zvučnih talasa,
- mjerjenje intenziteta buke radi provjere i stalnog nadzora stanja buke.

#### **2.2.4. Nivo jonizirajućih i nejonizirajućih zračenja**

Sva elektromagnetna zračenja se dijele na ionizujuća čija je energija veća od 12,4 eV, odnosno talasna dužina manja od 100 nm i učestalost veća od 3kHz ( $\alpha$  - ,  $\beta$  - i  $\gamma$  - čestice, x-zraci) i nejonizujuća čija je talasna dužina veća od 100 nm (ultraljubičasto, vidljivo, infracrveno zračenje). Sunce je glavni emiter prirodnog nejonizujućeg zračenja, dok radiaktivnost predstavlja prirodno ionizujuće zračenje koje potiče od radioaktivnih elemenata. Vještački izvori ionizujućeg i nejonizujućeg zračenja su razni aparati u domaćinstvu, industriji, infrastrukturi itd. Međunarodni komitet za nejonizovana zračenja je donio preporuke o dozvoljenim nivoima izloženosti električnim i magnetnim poljima (frekvencije 50 ili 60 Hz), koji za opštu populaciju iznose 5 kV/m i 0,1 mT, za cjelodnevno izlaganje, dok je za kratkotrajna izlaganja (par sati) to 10 kV/m i 1 mT.

Granica efektivne doze ionizujućeg zračenja za profesionalno izložena lica iznosi 20 mSV godišnje, izražena kao prosječna vrijednost za period od pet uzastopnih godina. Granica efektivne doze ionizujućeg zračenja za pojedince iz stanovništva iznosi 1 mSV godišnje. Na predmetnom lokalitetu predviđenom za izgradnju farme za tov junadi sa pratećim sadržajima ne postoji izvor ionizujućeg ili nejonizujućeg zračenja iznad dozvoljenog nivoa.

#### **2.2.5. Kvalitet površinskih voda i ugroženost otpadnim vodama industrije, naselja i poljoprivredne proizvodnje**

Ispravnost vode sa obližnjih bunara se redovno ispituje od strane JZU "INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO REPUBLIKE SRPSKE" Banja Luka čiji se zadnji izvještaj analize fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara nalazi u prilogu.



## **2.2.6. Nivo podzemnih voda, pravci njihovog kretanja i njihov kvalitet**

Na predmetnoj lokaciji nije zabilježeno postojanje podzemnih voda.

## **2.2.7. Bonitet i namjenu korišćenja zemljišta i sadržaj štetnih i otpadnih materija u zemljištu**

Namjena predmetnog zemljišta sa pripadajućim objektima je u poljoprivredne svrhe. Još od 80-tih godina prošlog vijeka izgrađeni su predmetni objekti, te korišteni u iste svrhe u vlasništvu AIPK „BOS.KRAJINA“ zemljoradnička zadruga Bosanski Novi.

## **2.3. Opis projekta, uključujući podatke o njegovoj namjeni i veličini**

Predmetni projekat se odnosi na farmu za tov junadi „ŽITOPRERADA AD“ d.o.o. Cazin Podružnica br.1, koja se nalazi u Ravnicama bb, opština Novi Grad, na zemljištu označenom kao k.č. broj 1271/3, 1272/2, 1281, 1282/1, 1283/1, 1284, 1285, 1287 i 1288 (novi premjer) K.O. Ravnice, Novi Grad.farma se nalazi u neposrednoj blizini magistralnog puta Novi Grad-Kostajnica M-14. Parcela je pravilnog oblika. Teren na lokalitetu je ravan, uređen i pogodan za korištenje predmetnog objekta. Farmi se pristupa sa lokalnog seoskog puta koji je povezan sa gore navedenim magistralnim putem. Udaljenost najbližeg stambenog objekta je cca 100 m. U sklopu farme za tov junadi nalaze se pogoni i postrojenja za tov junadi (pet štala za tov jnadi). Kapacitet jedne štale je 500 junadi u turnusu, a ukupni kapacitet svih pet štala je 2500 grla junadi u turnusu.

Osnovni princip rada na farmi je sljedeći:

Savremeni način uzgoja junadi i primjena nove tehnologije u ishrani. Savremeni način uzgoja junadi podrazumjeva da se junadima u fazi laktacije i suhostajskom periodu, omogući optimalno kretanje u zatvorenom i otvorenom prostoru, slobodan pristup hranilištu, vodopojilištu i ležištu. Junadi se u okviru proizvodnog pogona drže u grupama u boksovima po 12 komada, u štalama sa obezbjeđenim ležištima. Junadi u boksovima nisu vezna već se slobodno kreću u boksovima, te im je obezbijedena ishrana i napajanje vodom.

U okviru redovnog higijensko-sanitarnog održavanja Investitor ima sklopljen ugovor sa firmom „SANITACIJA“ d.o.o. Sarajevo.

### **2.3.1. Opis fizičkih karakteristika cijelog projekta i uslove upotrebe zemljišta u toku gradnje i rada pogona postrojenja predviđenih projektom**

Predmetna farma se sastoji od sljedećih cjelina: hala za tov junadi, upravne zgrade, nadstrešnice, trenč silaža, mašinske radionice, nadstrešnice za sijeno, trafostanice, agregatske stanice i laguna za izdubravanje.

Oprema i mašine koja se koristi na farmi:



*Slika 13. Mlin za žitarice*

Namijenjen za usitnjavanje (mljevenje) žitarica.



*Slika 14. Pumpe za vodu*

Namijenjene za pumpanje i snabdijevanje vodom farme.



*Slika 14. Mikser – specijalno priključno vozilo za dostavu silaže*

Namijenjen za dostavu silaže prilikom hranjenja životinja.



# RUDARSKO-TEHNOLOŠKI ZAVOD d.o.o.

Preduzeće za rudarsko-tehnološki razvoj i zaštitu na radu

Zanatska 9, 79101 Prijedor, BiH | Tel/Fax: 052/212-379, Mob: 065/667-530, 065/676-245 | E-mail: rtzavodpd@gmail.com



*Slika 15. Traktor sa prednjom utovarnom kašikom*

Namijenjen za obavljanje poslova na farmi.



*Slika 16. Agregat za električnu energiju*



*17. Pužni transporteri za izvlačenje stajnjaka*

Namijenjeni su za grubo odvajanje grube i tečne faze stajnjaka



### **2.3.3. Prikaz vrste i količine potrebne energije i energenata, vode, sirovina, potrebnog materijala za izgradnju i drugo**

Snabdijevanje farme električnom energijom se vrši preko MBTS obližnje lokalne trafostanice i agregatske stanice snage 125 kVA (za slučaj nestanka električne energije). Za sve objekte napajanje se vrši preko nisko naponske mreže. Ukupna mjeseca potrošnja električne energije iznosi cca 2000 kW.

Prosječne mjeseca potrošnje hrane na farmi su:

- Koncentrat cca 50 000 kg
- Kukuruzna silaža 40 000 kg
- Bala sijena 450 komada.

### **2.3.4. Prikaz vrste i količine ispuštenih gasova, vode i drugih tečnih i gasovitih otpadnih materija, posmatrano po tehnološkim cjelinama, uključujući: emisije u vazduh, ispuštanje u vodu i zemljište, buku, vibracije, svjetlost, toplotu, zračenja (jonizujuća i nejonizujuća)**

Da bi se potpuno sagledao problem zaštite životne sredine neophodno je ukazati na osnovne zagađivače, njihove potencijalne izvore i posljedice. Prilikom obavljanja različitih aktivnosti čovjek neminovno unosi određene supstance i energiju u životnu sredinu. Kada supstanca ili energija direktno ili indirektno ugrožava njegovo zdravlje, opstanak pojedinih ekosistema, prirodne izvore i proizvode ili se može pojaviti kao izvor opasnosti, označava se zagađivačem.

#### **2.3.4.1. Emisije u vazduh**

Pod aerozagađenjem podrazumijevamo sve one toksične ili netoksične primjese, nastale uslijed čovjekove proizvodne djelatnosti. Primjese dospijevaju u vidu gasova, para ili heterogenih disperznih sistema - prašine, dima, magle itd., u koncentracijama koje su iznad propisanih ili utvrđenih normi u Uredbi o vrijednostima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 124/12).

Emisije u vazduh su emisije prašine prilikom transporta na lokaciji, emisije iz transportnih sredstava i motora sa unutrašnjim sagorjevanjem (dizel agregat), emisije iz ventilacionih otvora i emisije neprijatnog mirisa tokom tova, čišćenja objekta i manipulacije sa stajnjakom.



Prašina se emituje u procesu transporta robe i ljudi na datoј lokaciji (nabavka: teladi, hrane, energetika; isporuka: utovljene junadi, stajnjaka. Emisije u vazduhu sa farme za tovjunadi su bitne u smislu širenja i rasprostiranja neprijatnih mirisa iz prostora za tov. Na drugom mjestu je prenos eventualno patogenih mikroorganizama česticama praštine. Neispravnost motornih vozila za dovoz sirovina i teladi i odvoz tovne junadi na kraju ciklusa, kao i cisterne za crpljenje sadržaja laguna mogu biti uzročnici prekomjernog zagađenja vazduha i povećanog intenziteta buke.

#### **2.3.4.2. Otpadne vode**

Otpadne vode koje nastaju na predmetnoj lokaciji mogu se podijeliti na:

- Tehnološke otpadne vode u procesu čišćenja i održavanja hala za tovjunadi
- Sanitarno-fekalne otpadne vode iz sanitarnih čvorova,
- Oborinske otpadne vode.

Tabela br.8. Mesta nastanka i karakteristika otpadne vode

Red broj	Mjesto nastanka	Vrsta	Sastojci otpadne vode
1.	Upravna zgrada	Sanitarno - fekalna otpadna voda u toaletima	Fekalije i deterdženti
2.	Hale za tovjunadi	Osoka i otpadne vode od pranja štala i kanala za izdubrivanje	Hranjive materije: <ul style="list-style-type: none"><li>• Azot</li><li>• Fosfor</li><li>• Kalijum</li></ul>
3.	Trenč silažnici	Procjedne vode, tj.filtrat silaže	Visok novo hranjivih materija, nizak pH
4.	Lagune za izdubravanje	Osoka i procjedne vode	Hranjive materije: <ul style="list-style-type: none"><li>• Azot</li><li>• Fosfor</li><li>• Kalijum</li></ul>
5.	Krug farme – saobraćajnice i okolno poljoprivredno zemljiste	Procjedne vode od organskog priridnog đubriva	Visok nivo azota i fosfora
6.	Manipulativni plato na ulazu na farmu i kod upravne zgrade	Oborinske otpadne vode od atmosferskih padavina koje se prikupljaju sa krovova i otvorenih površina	Organske materije



Farma u okviru svojih redovnih funkcija, sa aspekta otpadnih voda, nije veliki „zagadivač“, odnosno ne emituje značajne količine otpadnih voda u krajnji recipijent. Hale su povezane sistemom betonskih vodonepropusnih kanala, sa blagim prirodnim padom kako bi se omogućio samostalni transport stajnjaka i osoke, do konačne prihvratne lagune, odakle se uz pomoć dva pužna transporterata vrši separacija, odvajanje čvrste faze (stajnjaka) u malu lagunu. Preostala osoka potom se preliva u vodonepropusnu lagunu, koja je povezana sistemom spojenih posuda sa sljedećom vodopropusnom lagunom, koja je opasana okolinim armirano-betonskim zidovima. Osoka iz upojne lagune ne ispušta u obližnje vodotokove već se filtrira dvometarskim drenažnim slojem i otiče kroz zemlju na dubini od 15 m. Otpadna voda nastala na farmi se neispušta u otvorene riječne vodotokove. Fekalne sanitарne otpadne vode se uredno ispuštaju dvokomornu septičku jamu. Pored prelivne lagune se nalazi šaht čime se omogućava crpljenje osoke autocisternom.

Oborinske vode sa krovnih površina prikupljaju se sistemom oluka, dok se sa asfaltnih i betonskih površina odvode preko sливника raspoređenih u krugu farme, sistemom cjevovoda I sakupljaju u sabirni šaht, odakle se ispuštaju u krajnji recipijent.

#### **2.3.4.3. Buka**

Glavni izvori buke na lokaciji potiču od transportnih sredstava (isporuka junadi, izdubravanje, nabavka sirovina hrane i ambalaže, transport radnika...). Udio u ukupnom nivou buke na lokaciji će dati i junad svojom rikom.



### 2.3.4.4. Otpad

U samom procesu rada nastaju određene količine čvrstog organskog i neorganskog otpadakao što su: ostaci od hrane, krpe, papir, plastika, staklo, metal, drvo i sl.

Tabela 9. Vrste otpada koji se javlja u pogonu prema Pravilniku o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Sl. Glasnik RS", broj 19/15)

Šifra	Naziv otpada
<b>02</b>	OTPAD IZ POLJOPRIVREDE, HORTIKULTURE, AKVAKULTURE, ŠUMARSTVA, LOVA I RIBOLOVA, PRIPREME I PRERADE HRANE
<b>02 01</b>	otpad iz poljoprivrede, hortikulture, akvakulture, šumarstva, lova i ribolova
<b>02 01 06</b>	životinjski feces, urin i đubrivo (uključujući i otpadnu slamu), tečni otpad, sakupljen odvojeno i tretiran van mesta nastajanja
<b>15</b>	OTPAD OD AMBALAŽE, APSORBENTI, KRPE ZA BRISANJE, FILTERSKI MATERIJALI I ZAŠTITNE TKANINE, AKO NIJE DRUGAČIJE SPECIFIKOVANO
<b>15 01</b>	ambalaža (uključujući posebno sakupljenu ambalažu u komunalnom otpadu)
<b>15 01 01</b>	papirna i kartonska ambalaža
<b>15 01 02</b>	plastična ambalaža
<b>15 01 03</b>	drvena ambalaža
<b>15 01 04</b>	metalna ambalaža
<b>15 01 06</b>	miješana ambalaža
<b>15 01 07</b>	staklena ambalaža
<b>15 01 10*</b>	ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama
<b>15 02</b>	apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odjeća
<b>15 02 02*</b>	apsorbenti, filterski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu drugačije specifikovani), krpe za brisanje, zaštitna odjeća, koji su kontamirani opasnim supstancama
<b>15 02 03</b>	apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odjeća drugačiji od onih navedenih u 15 02 02*
<b>16</b>	OTPADI KOJI NISU DRUGAČIJE SPECIFIKOVAN U KATALOGU
<b>16 06</b>	baterije i akumulatori
<b>18</b>	OTPADI OD ZDRAVSTVENE ZAŠTITE LJUDI I ŽIVOTINJA I/ILI S TIM POVEZANOG ISTRAŽIVANJA (IZUZEV OTPADA IZ KUHINJA I RESTORANA KOJI NE DOLAZI OD NEPOSREDNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE)
<b>18 02</b>	otpad od istraživanja, dijagnosticiranja, liječenja ili prevencije bolesti u životinja
<b>18 02 01</b>	oštari instrumenti (osim 18 02 02)



<b>18 02 03*</b>	otpadi čije sakupljanje i odlaganje podliježe posebnim zahtjevima zbog sprečavanja infekcije
<b>18 02 04</b>	otpadi čije sakupljanje i odlaganje ne podliježe posebnim zahtjevima zbog sprečavanja infekcije
<b>18 02 06*</b>	hemikalije koje se sastoje od opasnih supstanci ili sadrže opasne supstance
<b>20</b>	KOMUNALNI OTPADI (KUĆNI OTPAD I SLIČNI KOMERCIJALNI I INDUSTRIJSKI OTPADI), UKLJUČUJUĆI ODVOJENO SAKUPLJENE FRAKCIJE
<b>20 01</b>	odvojeno sakupljene frakcije (izuzev 15 01)
<b>20 01 08</b>	biorazgradivi kuhinjski otpad i otpad iz restorana
<b>20 03</b>	ostali komunalni otpadi
<b>20 03 04</b>	muljevi iz septičkih jama

Prema Članu 22. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 111/13 i 106/15, 2/18, 16/18) nalaže se izrada Plana upravljanja otpadom.

Član 22.

Odgovorno lice u postrojenjima, za koja je prema Zakonu o zaštiti životne sredine potrebna ekološka dozvola, priprema i donosi plan upravljanja otpadom koji sadrži:

- dokumentaciju o otpadu koji nastaje u procesu rada postrojenja, kao i o otpadu čije se
- iskorišćenje vrši u postrojenju ili čije odlaganje obavlja postrojenje (vrste, sastav i količine otpada),
- mјere koje se preduzimaju u cilju smanjenja proizvodnje otpada, posebno opasnog otpada,
- postupke i načine razdvajanja različitih vrsta otpada, posebno opasnog otpada i otpada
- koji će se ponovo koristiti, radi smanjenja količine otpada za odlaganje i
- način skladištenja, tretmana i odlaganja otpada.



## **2.3.5. Identifikacija vrsta i procjena količine mogućeg otpada, prikaz tehnologije tretiranja (prerada, reciklaža, odlaganje) svih vrsta otpadnih materija**

**Komunalni otpad** - zbrinjava komunalno preduzeće „Komus AD“ Novi Grad

**Plastične mase, papir (karton) i metal** pošto imaju imaju upotrebnu vrijednost sakupljaju se selektivno i prodaju kao sekundarne sirovine.

**Kontejneri - boksevi** su smješteni na vodonepropusnoj površini i uvjek su zatvoreni

**Opasan otpad** (zamašćena i zauljena ambalaža, zauljene i zamašćene krpe, neonke ili živine lampe, fluoroscentne sijalice, akumulatori i baterije, otpad od električne i elektronske opreme) odlagažu se u kontejnere za opasni otpad.

**Medicinski otpad** od liječenja životinja kao i leševi uginulih životinja se zbrinjavaju u dogovoru sa veterinarskom službom.

Na lokaciji je postavljen sanitarni kontejner zapremine 40 m<sup>3</sup> za odlaganje u slučaju uginuća životinja do momenta zbrinjavanja u dogovoru sa J.U. „VETERINARSKI ZAVOD“ Bihać i V.S. „Veterinarija“ Novi Grad sa kojima imaju sklopljene ugovore.

**Septička jama** - dvokomorna sa prelivom, redovno se prazni od ovlaštene firme, komunalno preduzeće „Komus AD“ Novi Grad

### **2.3.5.1. Čvrsti otpad i zagadenje zemljišta**

U samom procesu rada kao i prilikom održavanja i čišćenja objekta, nastaju određene količine čvrstog organskog i neorganskog otpada kao što su: ostaci od hrane, krpe, papir, plastika, staklo i sl.

Papirni otpad - karton, papirne vreće...

PVC - najlon, vreće, ambalaža, gajbe...

Drveni otpad - palete, gajbe, boksevi...

Metalni otpad - konzerve, kante, limenke...

Opasan otpad-zauljen, zamašćen otpad, baterije i akumulatori, neonke, fluoroscentne i halogene sijalice (lampe),

Muljevi talog iz septičkog uređaja

Juneći izmet stajnjak i osoka



### 2.3.5.2. Emisije u vodu

Osnovni vidovi zagađenja površinskih i podzemnih voda su uglavnom posljedica spiranja terena nakon padavina ili ispust netretirane fekalne kanalizacije odnosno otpadnih voda. Do zagađenja može doći uslijed neadekvatnog zbrinjavanja otpadnog materijala ili kao posljedica odbacivanja organskih ili neorganskih otpadaka, te prosipanja raznog materijala. Otpadna voda se javlja kao posljedica uzgoja tovnih junadi na farmi (osoka), boravka i rada ljudi (fekalna kanalizacija), ili kao posljedica oborinskih padavina, ali i u slučaju nekog incidenta. U slučaju požara a prilikom gašenja šmrkovima, vatrogasnim vozilima produkovale bi se veće količine otpadne vode.

### 2.3.5.3. Emisije u vazduh i kvalitet vazduha

Praćenje kvaliteta vazduha je sistemsко mjerjenje, odnosno procjenjivanje nivoa onečišćenosti prema prostornom i vremenskom rasporedu. Cilj utvrđivanja vrijednosti kvaliteta vazduha, odnosno zagađujućih materija u vazduhu jeste izbjegavanje, sprečavanje i smanjenje štetne posljedice po ljudsko zdravlje, kvalitet življenja i životne sredine u cjelini. Emisija u vazduh se očekuje u vidu prašine te neprijatnih mirisa i isparenja iz hale za uzgoj. Vazduh se može kontaminirati emisijom prašine i polutanata tokom procesa transporta robe i ljudi na datoј lokaciji, te emisijom mirisa iz hale za tov te septičke jame.

Na predmetnoj lokaciji moguć izvor emisija u vazduhu je incidentna situacija, požar, zemljotres itd. Usljed neodržavanja zootehničkih uslova prilikom tova junadi i neadekvatne manipulacije sa stajnjakom i osokom, moguć je intenzivniji neugodni miris na lokaciji farme. U objektu se javlja i prašina nastala kao produkt aktivnosti na datoј lokaciji. Čestice u vazduhu imaju značajan uticaj na vremenske prilike u blizini zemljišta. One utiču na intenzitet solarne radijacije koja doseže do zemljišta. Čestice rasipaju sunčeve zrake u različite talasne dužine, zavisno od veličine čestica, njihove koncentracije, njihove prirode i dr., a dio sunčeve radijacije često apsorbuju. Prašina je odgovorna za mnoge plućne bolesti. Prašina može prenosi bolesti i izazvati alergijske reakcije kod ljudi. Da bi se umanjilo štetno dejstvo, donesene su brojne zakonske odredbe kojima se propisuju standardi koji moraju biti ispunjeni u radnoj sredini. Prašina koja se skuplja na predmetnoj lokaciji je kombinacija atmosferske prašine i prašine porijekлом od specifičnih materijala na lokaciji te materijala životinjskog porijekla, izumrle ćelije, izlučevine. Ako se u sastavu prašine nalazi i neka zapaljiva supstanca, prašina može izazvati eksploziju. Na lokaciji je moguća pojava zoonoza



(zaraznih bolesti koje su zajedničke ljudima i nekim životinjama, i koje se prenose sa jednih na druge) izazvanih zaraženim grlima, glodarima ili pticama, i koje čak mogu da dosegnu obim pandemije. Granične i maksimalno dozvoljene vrijednosti kvaliteta vazduha

## **2.4. Opis mogućih uticaja projekta na životnu sredinu i pojedine njene elemente, u toku i nakon realizacije projekta, u redovnim i vanrednim okolnostima, uključujući i moguće kumulativne uticaje**

### **2.4.1. Kvalitet vazduha, vode, zemljišta, nivoa buke, intenziteta vibracija, zračenja, flore i faune**

Glavne opasnosti intenzivnog uzgoja životinja za okolinu su:

- Eutrofikacija površinskih voda,
- Procjeđivanje/ispiranje nitrata u podzemne vode,
- Akumulacija hranjivih supstanci i teških metala u zemljištu,
- Širenje mirisa, mogućnost širenja patogenih klica,
- Emisija amonijaka.

Investitori koji se bave intenzivnim uzgojem životinja dužni su svesti uticaje na okolinu na minimum. To je moguće postići samo dobrim upravljanjem procesom, koje spriječava svaki unos stajskog đubriva u vodotokove i njegovu prekomjernu primjenu na poljoprivrednim površinama.

#### **Uticaji na kvalitet vazduha**

Tokom različitih operacija intenzivnog uzgoja junadi, u vazduh se emituju sljedeće onečišćujuće supstance: amonijak ( $\text{NH}_3$ ), sumporovodik ( $\text{H}_2\text{S}$ ), isparljiva organska jedinjenja - mirisi (VOC), metan ( $\text{CH}_4$ ) i prašina (čvrste čestice). U pogledu lokalnog onečišćenja vazduha najznačajnija je emisija  $\text{NH}_3$ , a u pogledu globalnog zatopljenja atmosfere, emisija metana  $\text{CH}_4$ . Svi izvori emisije u vazduh: stajski objekti, skladišta stajnjaka i primjena stajnjaka predstavljaju površinske izvore. Fugitivne izvore emisija čini emisija prašine porijekлом od rukovanja s hranom, isparljiva organska jedinjenja porijekлом od skladištenja i primjene stajnjaka, te sumporovodika porijekлом iz skladištenja stajnjaka i tretmana otpadnih voda. Navedene fugitivne emisije smatraju se neznatnim. U praksi se miris ne može izmjeriti mjerno-tehničkim uređajima, nego se samo određuju koncentracije pojedinih materija u određenoj mješavini mirisa. Mirisnim materijama mogu se ocijeniti neka njihova svojstva, i ako su te ocjene vrlo subjektivne. Jedna od tih osobina je intenzitet mirisa koji se izražava u



jedinicama mirisa. Jedinica mirisa je broj istog volumena vazduha bez mirisa koji je potreban da se jedan uzorak mirisa razrijedi do izvorne koncentracije. Pojam izvorne koncentracije podrazumijeva onu koncentraciju mirisa koju osjeća 50 % testiranih osoba. Intenzitet mirisa označava se kao: vrlo jak, jak, uočljiv, slab i vrlo slab. Ljestvica određivanja intenziteta mirisa ograničena je mogućnostima ocjenjivača (čovjeka). Prema definiciji Međunarodne organizacije za standardizaciju ISO, vazduh je zagađen ako sadrži materije koje potiču od ljudske aktivnosti ili prirodnih procesa, u takvoj koncentraciji, trajanju i uslovima da može narušiti kvalitet življenja, zdravlje i dobrobit ljudi i okoline. Prema tome, vazduh opterećen mirisom koji potiče iz farme za tov junadi, zagađuje okolinu i može narušiti kvalite življenja i zdravlja ljudi. Nosači mirisa se nazivaju osmogeni i oni se stvaraju biohemijskim procesima fermentacije, a oslobođaju se fizičkim postupcima isplinjavanja i difuzije u atmosferu.

U stvaranju mirisa na farmi aktivni su mikroorganizmi koji se nalaze u ekskrementima životinja. U tom procesu mogu nastati sljedeće gasne materije sa mirisom: jedinjenja ugljenika (amonijak, amini, skatol), jedinjenja sumpora (sumporvodonik, merkaptani), ugljovodonici i druga jedinjenja (organske kiseline). Gasovi koji nastaju biološkom fermentacijom u anaerobnim uslovima, metan i ugljen dioksid, su bez mirisa, a u manjim količinama nastaje i amonijak koji ima karakterističan neprijatan miris. U strukturi mirisa učestvuju i jedinjenja sa najmanjim udjelom koncentracije u emitovanim gasovima, a to su skatol, isparljivi enzimi, organske kiseline i sulfidi. Na smjer i brzinu rasprostiranja mirisa najviše utiče smjer vjetra, njegova brzina i vrtloženje. Posebno je značajno stvaranje vrtloga u atmosferi zbog termodinamičkih uticaja (gradijentu temperature) koji uzrokuje vertikalno strujanje vazduha, zatim izmjena dana i noći i godišnjih doba.

### ***Uticaji na kvalitet vode***

U procesu tova junadi koristi se voda iz vlastitog bunara i to:

- Za napajanje junadi;
- Za pranje staja i
- Za protivpožarne potrebe.

### ***Oborinske vode***

Oborinske otpadne vode sa krovova i sa betonskih površina se sakupljaju sistemom vertikalnih i horizontalnih oluka i odvode do recipijenta-oborinskog kanala.



## ***Vode od pranja hala za tov junadi***

Vode od pranja hala za tov junadi se odvode istim sistemom betonskih kanala zajedno sa stajnjakom.

Mogući negativan uticaj na kvalitet vode u toku rada farme jeste procjeđivanje i ispiranje nitrata u podzemne vode iz jame za stajnjak ili kod prekomjerne primjene istog na poljoprivrednim površinama. Životinje izlučuju 70 do 90 % azota (N), minerala (fosfora -P; kalijuma - K, magnezijuma - Mg) i teških metala koje u svoj organizam unose putem hrane. Zbog toga, životinjske izlučevine, odnosno stajnjak, sadrži znatne količine navedenih supstanci. Procjeđivanje nitrata može ugroziti i kvalitet pitke vode. Farma se ne nalazi unutar vodozaštićenog području. Usljed predmetnih aktivnosti uz poštovanje svih mjera ne očekuju se nepovoljni uticaji na vode.

## ***Uticaji na kvalitet zemljišta***

Pozitivan uticaj je đubrenje zemljišta organskim đubrivom umjesto s mineralnim, ali samo pri njegovom pravilnom korištenju. Negativni uticaj je akumulacija hranjivih supstanci i teških metala u zemljištu kod primjene prevelikih doza stajnjaka, što može ugroziti plodnost tla.

## ***Stajnjak***

Stajnjak je fiziološki nusproizvod, a oduvijek je služio u ratarstvu kao organsko gnojivo. Ako se kao u ovom slučaju, tovna junad drži na prostirki, stajnjak je smjesa fecesa, urina i stelje te sadrži 15-30 % suve supstance. Prema Evropskoj Nitratnoj Direktivi 91/676/ECC količina stajnjaka dozvoljena na poljoprivrednom zemljištu iznosi 170 kg N/ha godišnje, iznad čega je uticaj na poljoprivredno zemljište prekomjeran. Također je propisano ograničenje za fosfor (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) od 120 kg/ha godišnje i kalij od 300 kg/ha godišnje.

Nije dopuštena primjena stajnjaka:

- na 100 m do 200 m udaljenosti od vodocrpilišta;
- na 25 m udaljenosti od bunara;
- na 20 m udaljenosti od jezera;
- na 5 m udaljenosti od ostalih vodenih tokova;
- na nagnutim terenima gdje se slijevaju sa površine;



- na nagnutim terenima uz vodotokove, s nagibom većim od 10 % na udaljenosti manjoj od 10 m od vodenih tokova.

### ***Uticaj na ukupan nivo buke, intenziteta vibracija, zračenja***

Potencijalni uticaj prilikom eksploatacije predmetne farme predstavlja buka iz tehnološkog procesa i buka od saobraćaja.

Buku procesa čine rad tehnoloških mašina i uređaja koji su smješteni na otvorenom prostoru. Uticaj buke mašina i uređaja smještenih u zatvorenim dijelovima objekata je bez značaja.

### ***Vozila za dopremu i otpremu životinja***

Svi navedeni izvori su povremenog karaktera. Vozila stvaraju buku koja je promjenljiva zavisno o tipu, stanju i održavanju motora i opterećenju vozila. Velika je vjerovatnoća da se u krugu predmetne farme neće istovremeno nalaziti više od dva vozila, te da će rad motora biti kratak i povremen. Saobraćanje ovih vozila na pristupnim putevima neće doprinijeti povećanju postojećeg saobraćaja, stoga njihov uticaj nije značajan.

### ***Uticaj na floru i faunu***

Usljed predmetnih aktivnosti ne očekuju se nepovoljni utjecaji na floru i faunu.

#### **2.4.2. Uticaj na zdravlje stanovništva**

U svom mišlјnju opština Novi Grad, broj 03/12-37-11/17 od 25.12.2017. godine navodi da u skladu sa Pravilnikom o projektima za koje se sprovodi procjena uticaja na životnu sredinu i kriterijumima za odlučivanje o potrebi sproveđenja i obimu procjene uticaja na životnu sredinu i Zakonom o zaštiti životne sredine, da je negativan uticaj predmetnog pogona na životnu sredinu i zdravlje ljudi zanemarljiv.

#### **2.4.3. Uticaj na meteorološke parametre i klimatske karakteristike**

Klimatske promjene negativno utiču na postojeći biodiverzitet, u veoma uskoj vezi su sa hidrološkim ciklusima i ekološkim kvalitetom vode. U uslovima promjena klime mijenjaju se pravila kruženja vode u prirodi, što uzrokuje pojavu ekstrema u količini i distribuciji padavina. Te promjene se nepovoljno odražavaju na vodne režime, i u prosječnim iznosima (RS se nalazi u zoni u kojoj se očekuje prosječno smanjenje ukupnih padavina), ali su posebno nepovoljna u domenu ekstremnih fenomena: povećavaju se padavine velikih



intenziteta koje izazivaju bujične povodnje, a smanjuju se padavine u topлом dijelu godine na sjeveru, što dovodi do produženja trajanja malovodnih perioda. Rast temperature uslovljava pojavu eutrofikacije u svim tipovima vodenih ekosistema i promjenu kvaliteta vode.

#### **2.4.4. Uticaj na ekosistem**

Stepen ugroženosti životne sredine je neujednačen tako da postoje ekosistemi sa velikim stepenom ugroženosti (veća naselja, industrijske zone) i ekosistemi koji su manje ugroženi (brdsko planinski). Ne očekuje se značajan uticaj na ekosistem radom predmetne farme iz razloga što predmetno područje pripada ruralnoj sredini.

#### **2.4.5. Uticaj na naseljenost, koncentraciju i migracije stanovništva**

Pozitivan uticaj farme na naselja i stanovništvo se iskazuje u tome što je većina zaposlenih osoba iz okolnih naselja.

#### **2.4.6. Promjene namjene i korišćenje površina (izgrađene i neizgrađene površine, upotreba poljoprivrednog zemljišta)**

U širem području predmetne lokacije nalazi se uglavnom seosko područje sa odbradivim poljoprivrednim zemljištem i pašnjacima.

#### **2.4.7. Promjene u komunalnoj infrastrukturi**

Farma za tov junadi sa pratećim sadržajima koristi vlastiti vodozahvat za potrebe tehnološke (napoj životinja) i sanitарne vode. Fekalne i sanitарne vode se odvode u dvokomornu septičku jamu sa prelivom, koja se prazni po potrebi. Na osnovu svega navedenog možemo zaključiti da predmetna farma nema uticaja na komunalnu infrastrukturu s obzirom da nije priključena na istu.



## **2.4.8. Promjene na prirodnim dobrima posebnih vrijednosti i kulturnim dobrima i njihovoj okolini, materijalna dobra uključujući kulturno-istorijsko i arheološko naslijeđe**

Područje na kojem se nalazi farma „ŽITOPRERADA AD“ d.o.o. Cazin, Podružnica br 1, Novi Grad, ne karakteriše se objektima, prostorima ili drugim obilježjima koji predstavljaju kulturno naslijeđe, pa prema tome tehnološki proces tova junadi nema negativan uticaj na objekte ili prostore koji predstavljaju ili mogu predstavljati kulturno-istorijsko i arheološko naslijeđe naselja Ravnice.

## **2.4.9. Promjena pejzažnih karakteristika područja**

Pejzažne karakteristike analizirane prostorne cjeline predstavljaju bitan elemenat za sagledavanje ukupnih odnosa na relaciji proizvodni objekat (farma za tov junadi sa pratećim sadržajima) - životna sredina. Pri tome treba uvijek imati u vidu da subjektivna ocjena o vrijednostima pejzaža jednako zavisi od njegovih karakteristika kao i od karakteristika posmatrača. Negativne uticaje koje treba očekivati pri izvođenju svakodnevnih radnih aktivnosti u predmetnom pogonu u morfološkom pogledu ne mogu donijeti značajne promjene na životnu sredinu. Može se potvrditi da se mikrolokacija objekta nalazi u zoni koja vizuelno ne odudara od krajolika u kom je smještena.

## **2.4.10. Promjena međusobnih odnosa gore navedenih faktora**

Svi prethodno navedeni faktori se nalaze u međusobnoj zavisnosti, a svako odstupanje od optimalnih i ciljanih vrijednosti svakog od njih može da ugrozi cijelokupnu predmetnu tehnologiju a samim tim i životnu sredinu. Mogućnost kumulativnih uticaja na životnu sredinu, s obzirom na lokaciju na kojoj se nalazi predmetna farma, je svedena na minimum pošto se tov junadi vrši u skladu sa zakonskim propisima i savremenim načinima uzgoja.

## **2.4.11. Metode predviđene za procjenu uticaja na životnu sredinu**

Za konkretnu procjenu uticaja na životnu sredinu predmetne farme koristili smo između ostalog i iskustvene metode, kao i metode kvantitativnog karaktera i uvidom u projektnu i drugu dostavljenu dokumentaciju. Sa ciljem dobijanja što većeg broja kvalitativnih i kvantitativnih podataka neophodnih za što bolje sagledavanje stanja životne sredine kako na samoj lokaciji, tako i u širem okruženju izvršen je obilazak terena, mjerena nivoa buke odgovarajućom metodologijom na lokaciji, mjerjenje kvaliteta vazduha odgovarajućim instrumentima i odgovarajućom metodologijom, vršena analiza vode,



korištene su odgovarajuće podloge i karte koje prikazuju geološke, hidrogeološke i druge karakteristike terena na lokaciji buduće farme i šire.

#### **2.4.12. Opis direktnih uticaja, kao i indirektni, sekundarni, kumulativni, kratkotrajni, srednji i dugotrajni, stalni i privremeni, pozitivni i negativni uticaji**

U toku eksploatacije predmetnog objekta - farme za tov junadi sa pratećim sadržajima, uočeni su sljedeći uticaji:

- Direktni uticaji: buka, prašina, otpadne tehnološke vode, otpadne fekalne i sanitарne vode, emisije izduvnih gasova.
- Indirektni uticaji: neugodni mirisi.
- Sekundarni uticaji: zauzimanje prostora, otpadne vode.
- Kratkotrajni uticaji: buka, emisije izduvnih gasova, neugodni mirisi.
- Srednje i dugotrajni uticaji: zauzimanje zemljišta.
- Stalni uticaji: na stanovništvo, zauzimanje zemljišta.
- Privremeni uticaji: buka, emisije izduvnih gasova, neugodni mirisi.
- Pozitivni uticaji: zapošljavanje lokalnog stanovništva.

#### **2.4.12. Opis svih uticaja**

Pozitivan uticaj ovog projekta ogleda se u sljedećem:

Nastavak već razrađenog procesa tova junadi što je pozitivno sa aspekta daljeg rada zaposlenih radnika i mogućnost otvaranja novih radnih mesta;

- Povećavanje životnog standarda;
- Pozitivan uticaj za poljoprivredu/stočarstvo opštine Novi Grad.
- Obezbeđenje kvalitetne sirovine za mesnu industriju.
- Mogući negativni uticaj na kvalitet vazduha, vode, zemljišta kao i na zdravlje stanovništva je obrađen u prethodnim poglavljima.



## **2.5. Specifikacija i opis mjera za sprečavanje, smanjivanje ili ublaživanje štetnih uticaja na životnu средину**

### **2.5.1. Mjere za sprečavanje ili smanjenje emisija u vazduh radne i životne sredine u toku rada farme**

- Pratiti epidemiološku situaciju i u slučajevima ugibanja životinja iste zbrinjavati po preporukama veterinarske službe, a do zbrinjavanja, uginule životinje odložiti u prostor za hlađenje;
- Zabranjuje se osnivanje stočnog groblja u krugu farme ili izvan nje, a bolesne i na bolest sumnjive životinje na vrijeme izdvojiti i postupati po preporukama veterinara;
- Provoditi stalan higijenski i zdravstveni veterinarski nadzor kako ne bi došlo do pojave bolesti koje su prenosive na ljude (zoonoze);
- Nakon svakog turnusa provoditi dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju objekta;
- Redovno vršiti otpremanje stajnjaka na poljoprivredno zemljište iz laguna. Njegovo rasipanje po zemljištu obavljati po hladnom vremenu i bez vjetrova, i odmah ga zaoravati;
- Kvasiti manipulativni plato u sušnom periodu i pažljivo rukovati sa hranom radi smanjenja emisija prašine od manipulacije sa hranom i prašine od transportnih sredstava;
- Prilikom dovoza hrane i životinja i odvoza utovljenje junadi transport obavljati poštujući saobraćajne znakove i ograničenje brzine;
- Eliminaciju ili umanjenje neprijatnih mirisa iz farmerske proizvodnje izvesti redovnom zamjenom prostirke-slame;
- Kao dezinfekciona sredstva koristiti isključivo sredstvo sa dozvoljene liste hemikalija, nabavljeni od ovlaštene institucije za proizvodnju i promet istih;



### **2.5.2. Mjere za sprečavanje emisija u vodu i mjere za zaštitu zemljišta**

- Voda za napajanje junadi mora da ispunjava uslove kvaliteta propisane Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl. glasnik RS", broj 40/03);
- Vršiti redovne bakteriološke analize vode za napajanje junadi od strane ovlaštene organizacije;
- Oborinske otpadne vode sa krovova i sa betonskih platoa sakupljati sistemom vertikalnih i horizontalnih oluka i slivnika te odvoditi do krajnjeg recipijenta.
- Samo prečišćene vode se smiju ispuštati u krajnji recipijent u skladu sa Pravilnikom o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u površinske vode ("Službeni glasnik RS", broj 44/01);
- Vršiti redovnu kontrolu mehanizacije koja se koristi pri radu farme u cilju sprečavanja curenja ulja i drugih maziva;
- U slučaju curenja istih odmah ukloniti eventualne mrlje posipanjem adsorbensa na kontaminirano zemljište.

### **2.5.3. Mjere za sprečavanje ili smanjenje emisija buke**

Posaditi zaštitni zeleni pojas, odnosno zaštitnu barijeru od odgovarajućeg rastinja koje zadovoljava kriterijume kao što su brz rast, duži vegetacioni period i drugo u dogovoru sa odgovarajućim stručnjacima;

Posebne mjere zaštite od buke nije potrebno provoditi, s obzirom na prirodu.

### **2.5.4. Mjere za upravljanje otpadom**

- Provoditi sve mjere naložene u Planu upravljanja otpadom;
- U slučaju uginuća junadi leševe odložiti u prostor sa hlađenjem i zbrinuti, po preporukama veterinara, sa ovlaštenom institucijom i o tome voditi evidenciju;
- Vlasnik životinje dužan je da na propisan način prijavi uginuće životinje i preda trup uginule životinje ovlaštenoj organizaciji za obavljanje veterinarsko-higijenske službe;
- Ovlaštena organizacija mora na propisan način da obezbijedi prevoz životinskog trupa sa mjesta uginuća do objekta za obdukciju ili preradu;
- Veterinarsko-higijenska služba mora da obezbijedi: primanje prijava o uginuću životinja, prevoz životinskih trupova i drugih nus-proizvoda na propisan način, pomoći pri obdukciji, higijensko održavanje i dezinfekciju mjesta uginuća, objekata za obdukciju, vozila i opreme;



- Drugo rješenje je da se životinjski trupovi na propisan način zakopaju na stočnom groblju koje ispunjava propisane uslove;
- Jedinica lokalne uprave dužna je da obezbijedi uslove da se trupovi uginulih životinja ili klaonički konfiskat mogu na propisan način zakopati na stočnom groblju ili u jami grobnici;
- Komunalni otpad deponovati u kontejner do preuzimanja od strane komunalne službe;
- Ambalažu od lijekova i prevencije i ostatke lijekova odvojeno sakupljati i zbrinjavati sa ovlaštenom institucijom;
- Kontejnere postaviti na vodonepropusan prostor;
- U slučaju pojave zamašćenog zauljenog otpada, ambalaže koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama, antifrina, sintetičkih motornih ulja i drugog otpada isti odvojeno sakupljati, pravilno skladištiti, odlagati u najmenski označene posude/kontejnere i u slučaju pojave većih količina konačno zbrinjavanje povjeriti ovlaštenom preduzeću;
- Spriječiti nekontrolisano rasipanje otpada, koji je i dodatni uzrok narušavanja higijensko-epidemiološke situacije širih razmjera. U skladu sa zahtjevima Pravilnika o kategorizaciji otpada sa katalogom ("Službeni glasnik RS", broj 39/05), zabranjeno je formiranje, deponovanje, odlaganje i skladištenje bilo kakvih količina fekalija na nehigijenski način, jer su ta mjesta dodatni izvor epidemioloških opasnosti po zdravlje ljudi, naročito tokom ljetnog perioda kada postaju leglom insekata i izvor nepodnošljivih neprijatnih mirisa;

#### **2.5.5. Mjere za smanjivanje neugodnih mirisa prilikom skladištenja i upotrebe stajnjaka**

Redovnim čišćenjem, hale za tov junadi se održavaju čistim i suhim te na taj način se smanjuje emisija amonijaka i neugodnih mirisa;

Prilikom hranidbe životinja ne dodavati više proteina od normativa jer razgradnjom neiskorištenih proteina u gnojivu nastaju neugodni mirisi.



## **2.5.6. Mjere zaštite zdravlja i socijalne zaštite (zdravstvena zaštita i sanitacija)**

- Vlasnik farme, dužan je da sprovodi sve aktivnosti u skladu sa Zakonom o veterinarstvu ("Sl. Glasnik RS", broj 75/17);
- U cilju minimizacije uticaja na zdravlje radnika, okolnog stanovništva i resursa životne sredine, rad farme organizovati u strogo higijensko-sanitarnom režimu;
- Obezbijediti higijensko-tehničke mjere zaštite radnika, radnu odjeću i druge mjere lične i kolektivne zaštite radnika;
- Obezbijediti periodične pregledе radnika u nadležnoj ustanovi Obezbijediti certifikat o zdravstvenoj ispravnosti stočne hrane što je zakonska obaveza Investitora;
- Regulisati kretanja transportnih sredstava, kontrolisati ispravnost istih i time spriječiti isticanje nafte i naftnih derivata, rad motora u praznom hodу i povećan nivo buke;
- Obezbijediti adsorbens (pijesak, piljevina) kojim bi se djelovalo na eventualno prosutu naftu i naftne derive. Tako nastali otpad tretirati kao opasan u saradnji sa ovlaštenom službom;
- Pretovar proizvoda i sirovine vršiti na prostoru gdje je moguće pokupiti eventualno prosuti materijal;
- Kontrolisati i održavati postrojenja i onemogućiti pristup i rukovanje nestručnim licima;
- Uvoditi savremenu opremu i tehnologiju;
- Na vidnim mjestima istaći odgovarajuća uputstva za rukovanje kao i potrebna upozorenja i zabrane;
- Sirovine dopremati i skladištiti na za to predviđena mjesta;
- Kontrolisati i održavati sistem hranjenja i pojenja.



## 2.5.2. *Mjere koje se preduzimaju u slučaju incidenta*

Na predmetnom lokalitetu se mogu javiti sljedeći incidenti:

U toku eksploatacije farme za tov junadi pod incidentnim situacijama mogu se smatrati sljedeći događaji:

- požar;
- izljevanje otpadnih voda u podzemne i površinske vode i zemljište;
- veliki broj uginulih životinja (epidemije);
- nestasica pitke vode.

Za zaštitu od požara primjeniti sljedeće mjere:

- Osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima svim dijelovima predmenog postrojenja.
- Obezbijediti dovoljne količine vode za gašenje požara kroz hidrantske instalacije.
- Obezbijediti dovoljan broj protivpožarnih aparata na lokaciji.
- Vršiti redovne obuke radnika iz oblasti zaštite od požara.
- Vršiti redovne provjere ispravnosti hidrantske mreže i servisiranje PP aparata.
- Na lokaciji osigurati dovoljne količine adsorpcionih sredstava (piljevina, ekopor i sl.) za brzu intervenciju u slučaju izljevanja goriva i drugih zapaljivih sredstava.
- U slučaju izljevanja, prosutu količinu gorive materije pokupiti adsorbensom i dalje tretirati kao opasan otpad.

U slučaju iznenadnih zagađenja voda, sanaciju provoditi putem ovlaštene institucije.

U slučaju izbjivanja zaraznih bolesti potrebno je pozvati nadležnu veterinarsku službu koja propisuje mjere daljeg postupanja zavisno o vrsti i obimu zaraze. U skladu sa Zakonom o veterinarstvu RS („Sl.gl.RS“ broj 75/17) investitor je dužan sprovoditi opšte preventivne mjere za zaštitu životinja od zaraznih bolesti:

- obezbjeđivanje preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije u objektima, na javnim površinama i u prevoznim sredstvima, u skladu sa opštim mjerama zaštite stanovništva od zaraznih bolesti;
- unošenje svih informacija i podataka o životinjama i njihovom kretanju u registar na imanju;
- ako se pojavi zarazna bolest ili se pojave znaci na osnovu kojih se sumnja da je životinja oboljela ili uginula uslijed zarazne bolesti, vlasnik životinje mora o tome



odmah i na propisan način da obavijesti najbližu veterinarsku organizaciju i ovlaštenog veterinarskog inspektora;

- obezbjeđivanje higijenski ispravne vode i stočne hrane;
- obezbjeđivanje i održavanje propisanih higijenskih uslova u objektima za uzgoj životinja i u drugim prostorijama u kojima se životinje zadržavaju;
- obezbjeđivanje i održavanje higijenskih uslova na opremi u objektima za tov junadi;
- obezbjeđivanje zdravstvene ispravnosti prehrambenih proizvoda i veterinarskih uslova za njihovu proizvodnju i promet;
- sprečavanje unošenja uzročnika zaraznih bolesti u objekte za uzgoj životinja;
- tretiranje životinjskih trupova i drugih otpadaka, otpadnih voda, životinjskog izmeta na propisan način.

### **2.5.3. Planovi i tehnička rješenja zaštite životne sredine (reciklaža, tretman i dispozicija otpadnih materijala, rekultivacija, sanacija)**

U skladu sa Zakonom o veterinarstvu („Sl.gL.RS“ broj 75/17) investitor je dužan sprovoditi sljedeće opšte preventivne mjere za zaštitu životne sredine:

- smanjenje opasnosti od infekcije određivanjem odgovarajućih higijenskih uslova u halama za tov junadi i oko njih (higijenski uslovi, mikroklima, ograničenje količine amonijaka, odstranjivanje nus-proizvoda i izmeta, čišćenje i dezinfekcija);
- sprečavanje zagađenja podzemnih voda uzročnicima zaraznih i parazitskih bolesti i štetnih ili radioaktivnih materija;
- vlasnik životinje dužan je da na propisan način prijavi uginuće životinje i preda trup uginule životinje ovlaštenoj organizaciji za obavljanje veterinarsko-higijenske službe, u skladu sa ovim zakonom;
- obezbjeđivanje odgovarajućeg skladištenja nus-proizvoda, čvrstih i tečnih đubriva;
- obezbjeđivanje postupka higijenizacije životinjskog izmeta i otpadnih voda;
- ovlaštena organizacija mora na propisan način da obezbijedi prevoz životinjskog trupa sa mjesta uginuća do objekta za obdukciju ili preradu, kao i da obezbijedi skupljanje nus-proizvoda na propisan način i propisan veterinarski red u tom objektu;
- veterinarsko-higijenska služba mora da obezbijedi primanje prijava o uginuću životinja, prevoz životinjskih trupova i drugih nus-proizvoda na propisan način,



pomoć pri obdukciji, higijensko održavanje i dezinfekciju mjesta uginuća, objekata za obdukciju, vozila i opreme;

- u slučaju sumnje da je životinja uginula uslijed zarazne bolesti ili uslijed bilo kog drugog razloga, mora se utvrditi razlog uginuća.

#### **2.5.4. Druge mjere koje mogu uticati na sprečavanje ili smanjivanje štetnih uticaja na životnu sredinu**

Pod ovim mjerama podrazumjeva se čitav niz mjera i postupaka čije regulisanje i sprovođenje osigurava funkcionisanje sistema zaštite.

Ove mjere podrazumijevaju:

- Za sprečavanje posljedica nestručnog rukovanja postrojenjem i instalacijama dozvoliti rukovanje samo ovlaštenom i sposobljenom licu, a na vidnim mjestima istaći odgovarajuća uputstva za rukovanje kao i potrebna upozorenja i zabrane.
- Kontrolisati da li se provode mjere zaštite i upozorenja koja su istaknuta u krugu farme za tov junadi
- Pristupne puteve unutar lokacije urediti sa stabilnom kolovoznom konstrukcijom, te omogućiti njihovo redovno čišćenje i pranje.
- Za sprečavanje eventualnih akcidentnih situacija i regulisanja ponašanja zaposlenog osoblja u slučajevima oštećenja, havarije postrojenja, instalacije i prateće opreme i sredstava, treba se pridržavati svih mjera zaštite i definisanih postupaka ponašanja u uputstvima za rad i održavanje proizvođača opreme i sredstava, internim uputstvima korisnika, kao i mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite.
- Obavezno vršiti redovne periodične preglede uslova radne sredine kao i primjene mjera za zaštitu radne i životne sredine. U slučajevima kada je moguć kontakt sa opasnim i štetnim materijama ili u slučaju da se prilikom redovnih pregleda uslova radne sredine konstatuje povećan nivo buke, prašine, vlage ili biološih i hemijskih štetnosti, treba odrediti mјere kojima će se određene štetnosti svesti na prihvatljivu mjeru.
- Investitor treba odrediti odgovorno lice za sprovođenje i nadgledanje mjera zaštite životne sredine.



## **2.6. Program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku i nakon realizacije projekta**

Izvršena istraživanja, mjerjenja kao i Zakon Republike Srpske koji to propisuje, su pokazali da je potrebno uspostaviti monitoring svih segmenata životne sredine koji mogu biti narušeni tokom izvođenja radova, kao i u toku eksploatacije, radi postizanja visokog nivoa zaštite živote sredine u cjelini.

Cilj monitoriga je da se utvdi efikasnost predviđenih preventivnih mjera ublažavanja negativnih uticaja na kvalitet životne sredine, kao i da se identificuje svaka promjena u novonastaloj životnoj sredini.

### **2.6.1. Parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi štetni uticaji na životnu sredinu**

Štetni uticaji na životnu sredinu mogu se utvrditi na osnovu sadržaja zagađujućih materija u:

- vazduhu (gasovi iz transportnih vozila, prašina, buka, vibracije),
- vodi (temperatura, pH, ukupne suspendovane materije i sl.),
- zemljištu (sadržaj teških metala, količina taloga /sedimenata na zemljištu).

Razlozi i ciljevi za uspostavljanje monitoringa:

- Da se prate promjene stanja okoline kako bi se pravovremeno ukazalo na potrebe smanjenja zagađenja;
- Da se lociraju i prate uzroci kako bi se mogle preduzimati korektivne i preventivne mjere;
- Da se vrši vrednovanje usaglašenosti sa relevantnim zakonskim propisima, prije svega sa Zakonom o zaštiti životne sredine.

Obaveza Investitora je da vrši monitoring u skladu sa važećom zakonskom regulativom i sljedećim podzakonskim aktima:

- Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS", br. 124/12);
- Pravilnikom o dozvoljenim granicama intenziteta zvuka i šuma ("Sl. List SR BiH", br. 46/89);
- Pravilnikom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode ("Sl. gl. RS", br. 44/01);
- Pravilnikom o odvodnji otpadnih voda za područja gradova i naselja gdje nema javne kanalizacije ("Sl. gl. RS", br. 68/01);
- Pravilnikom o načinu i metodama određivanja stepena zagađenosti otpadnih voda kao osnovice za utvrđivanje vodne naknade ("Sl. gl. RS", br. 79/11, 24/12, 36/12);



- Pravilnikom o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih tvari u zemljištu i metode njihovog ispitivanja ("Službene novine FBiH", broj 72/09).

Mjerenje emisija i monitoring ostalih parametara moraju vršiti ovlaštene institucije na osnovu utvrđenih metodologija i mjerenja koje su u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

## **2.6.2. Mesta, način i učestalost mjerena utvrđenih parametara**

### **2.6.2.1. U toku rada farme**

#### **Kvalitet vazduha-emisije**

Jednom (1) godišnje, u svim godinama trajanja ekološke dozvole, na lokaciji farme vršiti namjenska mjerenja specifičnih polutanata za predmetnu farmu (NH<sub>3</sub>, ukupne suspendovane čestice i suspendovane čestice RM10) u skladu sa Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha ("Službeni glasnik RS", broj 124/12).

#### **Kvalitet vode i zemljišta**

U slučaju incidentnih situacija ili po nalogu nadležnog inspektora, na lokaciji farme vršiti analizu otpadne vode iz oborinskog kanala, koja dalje odlazi u krajnji recipijent, a sve u skladu sa Pravilnikom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode ("Sl. gl. RS", br. 44/01).

U slučaju incidentnih situacija ili po nalogu nadležnog inspekcijskog organa vršiti uzorkovanje poljoprivrednog zemljišta (pH, Pb, Cr, Zn, Cd, Ni, Hg, As i ukupni sadržaj naftnih ugljovodonika (TRN) u okolini farme, u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih tvari u zemljištu i metode njihovog ispitivanja ("Službene novine FBiH", broj 72/09).

#### **Emisija buke**

Jednom (1) godišnje vršiti mjerenja buke na granicama lokacije prema najbližim stambenim objektima, u skladu sa Pravilnikom o dozvoljenim granicama intenziteta zvuka i šuma ("Službeni glasnik SRBiH", broj 46/89).

#### **Upravljanje otpadom**

U toku eksploatacije predmetne farme ispoštovati sve mjere koje će biti naložene Planom upravljanja otpadom, odnosno voditi evidenciju produkovanih vrsta otpada koje nastaju tokom rada farme za tov junadi, te isti zbrinjavati od strane ovlaštenog preduzeća.



## **2.7. Pregled glavnih alternativa koje je nosilac projekta razmatrao i navođenje razloga za izabranu rješenje, s obzirom na uticaj na životnu sredinu**

Alternativa predloženom načinu uzgoja u datim uslovima ne postoji. Organsko gnojivo koje nastaje u radu farme koristi se kao visoko vrijedno gnojivo na poljoprivrednim površinama.

### **2.7.1. Uporediti glavne uticaje na životnu sredinu svake od alternativa sa uticajima predloženog projekta**

S obzirom da izabrana lokacija Investitora „ŽITOPRERADA AD“ d.o.o. Cazin, Podružnica 1, Novi Grad, neće narušavati prirodni sklad i neće uticati na degradaciju prostora, jer se lokacija još od osamdesetih godina prošlog vijeka koristila za potrebe farme samo od drugih vlasnika, može se smatrati da rješenje zadovoljava postavljenim kriterijumima zaštite životne sredine.

## **2.8. Usklađenost projekta sa Republičkim strateškim planom zaštite životne sredine, drugim planovima na osnovu posebnih zakona i planovima i programima zaštite životne sredine jedinica lokalne samouprave na koje se projekat odnosi i interpretaciju odgovarajućih dijelova tih elemenata**

S obzirom na nepostojanje Republičkog strateškog plana zaštite životne sredine ne postoji mogućnost usklađivanja predmetnog projekta sa istim.

Ministarstvo za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju Republike Srbije zatražilo je relevantno mišljenje o predmetnom projektu od sljedećih subjekata:

- Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
- Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite
- Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa.

## **2.9. Podaci o eventualnim teškoćama na koje je naišao nosilac projekta prilikom prikupljanja potrebnih podataka**

Pri prikupljanju potrebnih (neophodnih) podataka i informacija nije bilo teškoća vezanih za ovaj zahvat.

Investitor se obavezuje da ukoliko se prilikom rada farme pojavi bilo koji negativan uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu obavijestiti nadležne institucije u skladu sa odredbama Zakona zaštite životne sredine i nadležnostima Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.



### 3. ZAKLJUČAK

Na osnovu pregleda lokaliteta, dokumentacije i uvida u situaciju na terenu konstatujemo da je uticaj na životnu sredinu, koji nastaje tokom rada farme za tov junadi u opštini Novi Grad, naselje Ravnice, sveden u Zakonom dozvoljene okvire, a ponuđena rješenja u pogledu lokacije, tehnologije i sirovina koje se koriste u samom tehnološkom procesu zadovoljavaju tražene kriterijume zaštite životne sredine.

Izabrana lokacija ne narušava prirodni sklad i ne utiče na degradaciju prostora iz čega zalučujemo da:

- Projekat ne utiče na ekološki osjetljiva područja.
- Projekat značajno ne koristi prirodne resurse, izuzev prostora, hrane i vode.
- Projekat ne dovodi do bitnih nepovoljnih socio-ekonomskih uticaja, uništenja zemljišta, zagađenja vode, zagađenja vazduha, negativnih uticaja na klimu i hidrološki ciklus, nastanka nus-proizvoda, ostataka materijala i otpada, koji zahtjevaju rukovanje i odlaganje na način koji nije reguli san zakonom.

#### ***3.1. Konstatacija da li se realizacijom ovog projekta mogu ili ne mogu obezbijediti potrebni uslovi za zaštitu životne sredine***

Na osnovu cijelokupnog dokumenta, može se konstatovati da se primjenom propisanih mjera zaštite, definisanih ovom Studijom, mogu obezbijediti potrebni uslovi za zaštitu životne sredine na lokaciji u toku rada farme za tov junadi.

#### ***3.2. Konstatacija da li je projekat svojom funkcijom i tehničkim rješenjima bezbjedan u smislu uticaja na životnu sredinu***

Nakon provedenog studijskog istraživanja cijelokupne problematike uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije farme za tov junadi moguće je donijeti generalni zaključak da je isti bezbjedan u smislu uticaja na životnu sredinu.

#### ***3.3. Prijedlog stalne kontrole parametara relevantnih za uticaj rada objekta na životnu sredinu***

Investitor ima obavezu redovnog mjerjenja nivoa buke ukoliko to bude zahtjevao nadležna inspekcijska služba, kvaliteta vode iz bunara, kao i kvaliteta vazduha na predmetnoj lokaciji. Mjerjenja treba obavljati i prema nalogu nadležnog odjeljenja. Za mjerjenja



angažovati ovlaštenu, licenciranu firmu za obavljanje potrebnih mjerena i analiza. Rezultate analiza i mjerena uredno arhivirati zajedno sa ugovorima za zbrinjavanje svih vrsta otpada, kao i sa evidencijama o odvozu otpada i održavanju uređaja za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu.

### ***3.4. Prijedlog nosiocu projekta i organu nadležnom za zaštitu životne sredine u smislu daljih postupaka***

Prijedlog nosiocu projekta je da ispoštuje sve mjere za sprečavanje, smanjivanje ili ublaživanje štetnih uticaja na životnu sredinu koje su propisane ovom Studijom, a nadležnom organu da kontroliše rad ovog objekta i ukaže na odstupanja i neispunjavanje propisanih mjera.

U slučaju promjene bilo kojih od uslova obrađenih u ovoj studiji, Investitor je dužan da zatraži ponovno izradu Studije o uticaju na životnu sredinu.



## 4. NETEHNIČKI REZIME

Za uspješan tov junadi potrebno je obezbijediti odgovarajuće uslove za njihovo držanje.

Hale za tov junadi su zatvorenog tipa, kapaciteta 2500 grla. Da bi se spriječila mogućnost prenošenja raznih zagađenja i bolesti, na ulazu na parcelu postavljene su dezinfekcione barijere za dezinfekciju vozila.

Voda je obezbjeđena iz vlastitog arteškog bunara. Stajnjak koji se izbacuje iz hala se odvozi na obradive površine u vlasništvu Investitora, kao i na obradive površine poljoprivrednika koji vrše otkup stajnjaka. Osoka se odvodi u armirano-betonske vodonepropusne lagune odakle se crpi po potrebi i odvozi na obradive površine u vlasništvu Investitora. Fekalne i sanitарne vode se odvode u vodonepropusnu dvokomornu septičku jamu koja se čisti po potrebi u saradnji sa komunalnim preduzećem „KOMUS“ a.d. Novi Grad.

Investitor ima sklopljene ugovore sa navedenim komunalnim preduzećem za zbrinjavanje komunalnog otpada i ugovor sa veterinarskom i sanitarnom službom o zbrinjavanju bolesnih i uginulih životinja, kao i zbog pravilnog rukovanja lijekovima i dezinfekcionim sredstvima u okviru redovnog higijensko-sanitarnog održavanja.

Nije dozvoljeno povećavanje kapaciteta ili mijenjanje bilo kojih tehnoloških parametara izvan okvira obrađenih u ovoj studiji bez provjere da li će takvo povećanje kapaciteta ili promjena parametara imati negativan uticaj na okolnu životnu sredinu.



RUDARSKO-TEHNOLOŠKI ZAVOD d.o.o.

Preduzeće za rudarsko-tehnološki razvoj i zaštitu na radu

Zanatska 9, 79101 Prijedor, BiH | Tel/Fax: 052/212-379, Mob: 065/667-530, 065/676-245 | E-mail: rtzavodpd@gmail.com



## 5. ANEKSI



## 5.1. Izvori podataka

Zakonska regulativa:

- Zakon o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 71/12, 79/15),
- Zakon o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 40/13, 2/15, 106/15, 3/16);
- Zakon o zaštiti vazduha ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 124/11, 46/17);
- Zakon o vodama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 50/06, 92/09 i 121/12, 74/17);
- Zakon o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srpske". br. 111/13 i 106/15, 2/18, 16/18);
- Zakon o zaštiti prirode ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 20/14);
- Zakon o zaštiti na radu RS ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 01/08 i 13/10);
- Zakon o zaštiti od požara RS ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 71/12);
- Zakon o poljoprivredi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/06, 20/07, 86/07, 71/09);
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 93/06, 86/07, 14/10, 5/12);

Uredbe, pravilnici, rješenja i uputstva:

- Pravilnik o projektima za koje se sprovodi procjena uticaja na životnu sredinu i kriterijumima za odlučivanje o potrebi sprovođenja i obimu procjene uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.124/12);
- Pravilnik o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.124/12);
- Uredba o vrijednostima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.124/12);
- Uredba o uslovima za monitoring kvaliteta vazduha („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.124/12);
- Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Sl. Glasnik RS", broj 19/15);



# RUDARSKO-TEHNOLOŠKI ZAVOD d.o.o.

Preduzeće za rudarsko-tehnološki razvoj i zaštitu na radu

Zanatska 9, 79101 Prijedor, BiH | Tel/Fax: 052/212-379, Mob: 065/667-530, 065/676-245 | E-mail: rtzavodpd@gmail.com



- Pravilnik o uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/01);
- Pravilnik o tretmanu i odvodnji otpadnih voda za područja gradova i naselja gdje nema javne kanalizacije („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 68/01);
- Pravilnik o dozvoljenim granicama intenziteta zvuka i šuma (Sl.list BiH br. 46/89),
- Uputstvo o sadržaju Studije uticaja na životnu sredinu ("Sl. Gl. RS", br. 108/13)



## 5.2. Priložena dokumentacija

1. Rješenje o utvrđivanju obaveze sprovođenja procjene uticaja i izradi Studije uticaja na životnu sredinu farme za tov junadi, iz dato od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske;

**Broj:** 15.04-96-111/17

**Datum:** 16.01.2018. godine

2. Zemljišnoknjižni izvadak, izdat od strane Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, područna jedinica Novi Grad;

**ZK uložak:** 21;

**Datum:** 10.12.2015. godine

3. Posjedovni list-izvod, broj 1679/5, izdat od strane Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, područna jedinica Novi Grad;

**Broj:** 21.33-952.1-1006/2015

**Datum:** 10.12.2015. godine

4. Kopija katastarskog plana, izdatog od Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, područna jedinica Novi Grad;

**Katastarska opština:** Ravnice

**Novi Grad,** 15.12.2015. godine

5. Izvještaj o mjerjenjima kvaliteta vazduha i buke na lokaciji farme za tov junadi, izrađen od strane "RUDARSKO-TEHNOLOŠKI ZAVOD" d.o.o. Prijedor, maj 2018. godine;

6. Zapisnik o izvršenoj analizi vode iz bunara izrađen od strane JZU "INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO REPUBLIKE SRPSKE", Banja Luka, april 2018. godine.

Farma za tov junadi je 80-tih godina prošlog vijeka kada je krenula sa radom u sastavu AIPK ZEMLJORADNIČKE ZADRUGE "BOSANSKI NOVI" raspolagala svom potrebnom projektom dokumetacijom, pratećim dozvolama i saglasnostima kao što su Vodna, Protivpožarna, Poljoprivredna i Elektroenergetska saglasnost. Za pribavljanje navedenih dozvola i saglasnosti novom vlasniku "ŽITOPRERADA AD" d.o.o. Cazin, Podružnica br.1, Novi Grad nadležni organi traže između ostalog i ekološku dozvolu.

Sklopljeni ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji i izvršavanju obaveza predviđenih ugovorom:

V.S. "Veterinarija" d.o.o. Novi Grad

J.U. „VETERINARSKIZAVOD“ Bihać

“SANITACIJA” d.o.o. Sarajevo



# RUDARSKO-TEHNOLOŠKI ZAVOD d.o.o.

Preduzeće za rudarsko-tehnološki razvoj i zaštitu na radu

Zanatska 9, 79101 Prijedor, BiH | Tel/Fax: 052/212-379, Mob: 065/667-530, 065/676-245 | E-mail: rtzavodpd@gmail.com



## Opšta dokumentacija

Licenca za obavljanje djelatnosti iz oblasti životne sredine licenca, broj: 17-E/09, izdata od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, od 20.02.2017.godine.